



**NOGOMETNI/FUDBALSKI SAVEZ
BOSNE I HERCEGOVINE**

**PRAVILNIK
o registracijama klubova i igrača i statusu i transferu igrača**

Sarajevo, august/kolovoz 2021. godine

SADRŽAJ

DEFINICIJE

I OPŠTE ODREDBE

II REGISTRACIJA KLUBOVA

III REGISTRACIJA IGRAČA

1. Opšte odredbe
2. Organi za registraciju igrača
3. Registracijski periodi (prelazni rokovi)
4. Neregistrovani igrači
5. Registracija maloljetnih igrača koji su članovi nogometne/fudbalske škole ili akademije
6. Registracija igrača koji dolaze iz inostranih klubova
7. Preregistracija
8. Registracija bez ispisnice i brisovnice
9. Certifikat o međunarodnom transferu (ITC)
 - 9.1. Izdavanje ITC-a za igrača profesionalca
 - 9.2. Izdavanje ITC-a za igrača amatera
10. Ustupanje profesionalnog igrača

IV POSEBNE ODREDBE VEZANE ZA DOKUMENTACIJU POTREBNU ZA REGISTRACIJU IGRAČA

1. Predmet registracije
2. Obrasci za registraciju
3. Prijava za registraciju
4. Ispisnica
5. Brisovnica
6. Pasoš igrača

V OBJAVA REGISTRACIJE

VI PRAVO NASTUPA

VII PROMJENA KLUBA

1. Pravo na promjenu kluba
2. Odustajanje od promjene kluba

VIII ZAŠTITA MALOLJETNIH IGRAČA

IX STATUS IGRAČA

1. Igrači amateri
2. Profesionalni igrači
3. Zaključivanje ugovora sa profesionalnim igračima
4. Verifikacija ugovora
5. Prestanak aktivnosti
6. Vraćanje amaterskog statusa

X ODRŽAVANJE UGOVORNE STABILNOSTI IZMEĐU PROFESIONALNIH IGRAČA I KLUBOVA

1. Poštivanje ugovora
2. Sporazumni raskid ugovora
3. Raskid ugovora iz opravdanih razloga
4. Posljedice raskida ugovora bez opravdanog razloga
5. Raskid ugovora iz sportski opravdanih razloga
6. Jednostrani raskid ugovora
7. Zaštićeno razdoblje
8. Dospjele novčane obaveze kluba
9. Posebne privremene odredbe vezane za posljedice pandemije COVID-19
10. Posebne odredbe vezane za ugovore i status igračica

XI UTICAJ TREĆE STRANE NA KLUBOVE I VLASNIŠTVO IGRAČEVIH EKONOMSIH PRAVA

XII NAKNADA ZA TRENIRANJE IGRAČA

XIII MEHANIZAM SOLIDARNOSTI

1. Solidarni doprinos

XIV RJEŠAVANJE SPOROVA

1. Sporovi u vezi sa registracijom igrača

2. Sporovi u vezi sa ugovorima

3. Sporovi po osnovu zahtjeva za isplatu naknade treniranje igrača

4. Zajedničke odredbe vezane za prvostepene i drugostepene postupke pred nadležnim organima

XV ZAHTJEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI PRIMJENE PRAVILNIKA

XVI ODREDBE O FUTSALU

XVII ODREDBE O ŽENSKOM NOGOMETU/FUDBALU

XVIII PUŠTANJE IGRAČA ZA REPREZENTATIVNE EKIPE

XIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Dodatak 1 - Procedura koja reguliše zahtjeve za prvu registraciju i međunarodni transfer maloljetnih igrača

Dodatak 2 - Sistem praćenja transfera (TMS)

Dodatak 3 - Mehanizam solidarnosti

DEFINICIJE:

- 1. Prethodni savez:** Savez kojem pripada prethodni klub
- 2. Prethodni klub:** Klub koji igrač napušta
- 3. Novi savez:** Savez kojem pripada novi klub
- 4. Novi klub:** Klub kojem igrač pristupa
- 5. Službene utakmice:** Utakmice koje se igraju u okviru organizovanog nogometa/fudbala, kao što su nacionalna prvenstva, nacionalni kupovi i međunarodna prvenstva za klubove. Pod službenim utakmicama ne podrazumijevaju se prijateljske i probne utakmice
- 6. Organizovani nogomet/fudbal:** Nogomet/fudbal organizovan pod okriljem FIFA-e, konfederacija i saveza, ili organizacija koje su ovlaštene od istih
- 7. Zaštićeni periodi:** Period od tri potpune sezone ili tri godine, u zavisnosti od toga šta prije nastupa, po stupanju na snagu ugovora, ukoliko je takav ugovor sačinjen prije 28. rođendana profesionalnog igrača, ili period od dvije kompletne sezone ili dvije godine, u zavisnosti od toga šta prije nastupa, po stupanju na snagu ugovora, ukoliko je takav ugovor sačinjen nakon 28. rođendana profesionalnog igrača
- 8. Registracijski periodi (prelazni rokovi):** Periodi određeni od relevantnog saveza u skladu sa članom 15. ovog Pravilnika
- 9. Sezona:** Period koji započinje s prvim danom ljetnog prelaznog roka a završava posljednjom službenom utakmicom relevantnog nacionalnog prvenstva i podijeljen je na dvije polusezone
- 10. Obeštećenja za treniranje:** Isplate koje se vrše u skladu sa Dodatkom 3 ovog Pravilnika kako bi se finansirao razvoj mladih igrača
- 11. Maloljetni igrač:** Igrač koji nije navršio 18 godina
- 12. Akademija:** Organizacija ili nezavisni pravni subjekat čiji je primarni dugoročni cilj da igračima obezbijedi dugoročan trening kroz osiguranje neophodnih objekata za treniranje i infrastrukture. To prvenstveno podrazumijeva, ali se ne ograničava na, centre za treniranje nogometa/fudbala, nogometne/fudbalske kampove, nogometne/fudbalske škole itd.
- 13. Sistem usklađivanja transfera (TMS):** Sistem usklađivanja transfera (TMS) je sistem vođenja podataka preko interneta s primarnim ciljem da se pojednostavi proces međunarodnih transfera igrača, kao i da se unaprijedi transparentnost protoka informacija, a što je regulisano Dodatkom 2 ovog Pravilnika
- 14. COMET informacioni sistem:** Sistem vođenja podataka preko interneta, putem kojeg se obavljaju registracije klubova i igrača
- 15. Treća strana:** Strana različita od klubova između kojih se vrši transfer igrača, ili bilo kojeg prethodnog kluba za kojeg je igrač bio registrovan

16. Nogomet/Fudbal 11 igrača (Eleven-a-side football): Nogomet/fudbal koji se igra u skladu sa zakonima igre koje je odobrio IFAB

17. Futsal: Nogomet/fudbal koji se igra u skladu s Pravilima igre Futsal, koji je izradila FIFA u saradnji s Potkomitetom IFAB-a

18. FIFA Connect sistem: usluga koju osigurava FIFA za dodjelu globalno valjanih i jedinstvenih identifikacijskih oznaka (FIFA ID), pojedincima, organizacijama te objektima, pri čemu se osiguravaju informacije o duplikatima u slučaju druge registracije istog pravnog subjekta te vodi centralni registar o postojećim registracijama svih pravnih subjekata koji imaju dodijeljenu FIFA-inu identifikacijsku oznaku

19. FIFA ID: Jedinstvena identifikacijska oznaka na području cijelog svijeta koji FIFA Connect sistem dodjeljuje svakom klubu, savezu i igraču

20. Međunarodni transfer: Prelaz igrača iz kluba jednog saveza u klub drugog saveza

21. Domaći transfer: Prelaz igrača iz jednog kluba u novi i različiti klub unutar istog saveza

22. Premosni transfer: Bilo koja dva domaća ili međunarodna uzastopna transfera istog igrača, koji su povezani jedan s drugim i koji obuhvataju registraciju tog igrača za neki srednji klub s ciljem izbjegavanja primjene relevantnih pravilnika ili zakona i/ili s ciljem prevare druge osobe ili pravnog subjekta

Na osnovu člana 35. Statuta Nogometnog/Fudbalskog Saveza Bosne i Hercegovine, a u skladu sa FIFA Pravilnikom o statusu i transferu igrača od 01.01.2021. godine, Izvršni odbor Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH na sjednici održanoj dana 28.08.2021. godine d o n o s i

P R A V I L N I K

o registracijama klubova i igrača i statusu i transferu igrača

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuju se opšta i obavezujuća pravila koja se tiču pitanja registracije klubova i igrača (nogomet/fudbal, futsal i ženski nogomet/fudbal), postupak promjene kluba, status igrača, uslovi zaključenja ugovora između klubova i igrača, sticanje prava nastupa, opšti uslovi za naknade za treniranje i razvoj igrača, kao i druga pitanja u vezi sa statusom i transferom igrača i registracijama klubova i igrača.

(2) U smislu ovog Pravilnika, ako nije drugačije određeno, pojmovi igrač ili fudbaler odnose se na osobe oba spola.

Član 2.

Odredbe ovog Pravilnika obavezne su za sve saveze, klubove i igrače u Bosni i Hercegovini.

Član 3.

Sastavne dijelove ovog Pravilnika čine:

- a) Dodatak 1 - kojim se propisuje procedura koja detaljno reguliše zahtjeve za prvu registraciju i međunarodni transfer maloljetnih igrača;
- b) Dodatak 2 – kojim se reguliše sistem usklađivanja transfera (TMS);
- c) Dodatak 3 – kojim se reguliše način obračuna solidarnog doprinosa.

II REGISTRACIJA KLUBOVA

Član 4.

(1) Članovi Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH (u daljem tekstu: NS/FS BiH) donose odluke o davanju registracione nadležnosti savezima, a verifikuje ih Izvršni odbor NS/FS BiH.

(2) Uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi savez mogao imati registracionu nadležnost propisani su Pravilnikom o uslovima koje moraju ispunjavati registracioni savezi za vršenje registracija klubova i igrača na teritoriji NS/FS BiH.

(3) Nadležni registracioni savez će ovlastiti nadležni organ za provođenje postupka registracije klubova (u daljem tekstu: nadležni organ za registraciju klubova).

Član 5.

(1) Prijava za registraciju klubova podnosi se nadležnom organu nadležnog registracionog saveza, koji odlučuje o predmetu registracije kluba.

(2) Registracije se provode po proceduri propisanoj ovim Pravilnikom i to:

- a) Nogometnih/fudbalskih klubova;
- b) Futsal klubova,
- c) Ženskih nogometnih/fudbalskih klubova.

Član 6.

(1) Da bi klub postao član NS/FS BiH, potrebno je da ispunjava slijedeće uslove:

- a) Da nadležnom registracionom savezu podnese zahtjev za registraciju i prijem u članstvo, u kojoj se obavezuje da će poslovati u skladu sa Statutom, pravilnicima i odlukama nadležnih tijela NS/FS BiH i njegovih članova;
- b) Da dostavi rješenje nadležnog organa da mu je odobren rad i da je registrovan kod nadležnog državnog (entitetskog) organa;
- c) Da priloži (ovjeren) prepis statuta i rješenje nadležnog organa o ovlaštenom licu/licima za predstavljanje i zastupanje kluba;
- d) Da uplati upisninu i članarinu, čiju visinu određuje nadležni savez za registraciju;
- e) Da registruje najmanje 20 (dvadeset) igrača za klub nogometa/fudbala, ili najmanje 10 (deset) igrača za klub futsala, odnosno najmanje 15 (petnaest) igrača za klub ženskog nogometa/fudbala;
- f) Da ima vlastiti ili ugovorom obezbijeđen stadion, odnosno, dvoranu za futsal.

(2) Nadležni organ za registraciju klubova neće registrovati klub ukoliko ne ispunjava uslove iz predhodnog stava, ako statut kluba nije u skladu sa Statutom NS/FS BiH i statutima njegovih članova, kao i ukoliko prijavi naziv kluba pod kojim je neki drugi klub već registrovan u istom mjestu.

(3) Nadležni organ za registraciju klubova obavezan je voditi registraciju klubova putem COMET informacionog sistema.

Član 7.

(1) Klub može promijeniti naziv najkasnije 30 (trideset) dana prije početka takmičenja/prvenstva.

(2) U slučaju promjene naziva, klub je dužan dostaviti sljedeće dokaze:

- a) Zahtjev nadležnom registracionom savezu, kako je navedeno u članu 6. stavu (1) tački a);
- b) Rješenje o upisu promjene naziva kluba u registar nadležnog državnog (entitetskog) organa;
- c) Ovjerena kopija Statuta sa promijenjenim nazivom kluba;
- d) Dokaz o uplatiti upisnine i članarine u vezi sa promjenom naziva kluba.

(3) Odluka o promjeni naziva kluba obavezno se objavljuje u službenom glasniku nadležnog registracionog saveza.

Član 8.

(1) Klubovi se mogu spajati pod uslovom da su njihova sjedišta unutar istog područnog/kantonalnog/županijskog nogometnog/fudbalskog saveza, kao i u skladu sa ovim Pravilnikom i Pravilnikom o nogometnim/fudbalskim takmičenjima.

(2) Ako jedan od klubova u spajanju zadržava naziv, objavljuje se prestanak rada drugog kluba.

(3) U slučaju spajanja dva kluba, kada se dodjeljuje novi naziv klubu, klubovi koji se spajaju dužni su prijaviti prestanak rada i provesti postupak registracije novog kluba na način kako je predviđeno članom 6. stavom (1) ovog Pravilnika.

(4) Ukoliko klub ima sponzora, za vrijeme koje je određeno ugovorom o sponzorstvu, uz ime kluba može dodati i ime sponzora. U tom slučaju ime sponzora uz ime kluba prijaviće se nadležnom takmičarskom organu, a dopuna naziva kluba neće se posebno registrovati po odredbama ovog Pravilnika.

Član 9.

(1) Klub postaje član NS/FS BiH kada nadležni organ za registraciju klubova donese odluku o ispunjenosti svih propisanih uslova za prijem kluba u članstvo, te odluku o prijemu u članstvo objavi u službenom glasniku nadležnog registracionog saveza.

(2) Nadležni organ za registraciju klubova je obavezan da objavi odluku o registraciji kluba u službenom glasniku u roku od osam dana od dana donošenja odluke o prijemu kluba u članstvo.

(3) Po izvršenoj registraciji, klub ima pravo da se uključi u prvi naredni ciklus odgovarajućeg prvenstvenog takmičenja.

(4) Klub koji se ne uključi u takmičenje nema pravo sticanja statusnih prava koja proizlaze iz članstva.

Član 10.

(1) Klub se može istovremeno registrovati za futsal, nogomet/fudbal, odnosno ženski nogomet/fudbal, ako ispunjava slijedeće uslove:

- a) Da u molbi za registraciju i prijem u članstvo navede da se registruje za futsal, nogomet/fudbal, odnosno ženski nogomet/fudbal;
- b) Da dostavi rješenje nadležnog organa da mu je odobren rad i da je registrovan kod nadležnog suda, odnosno nadležnog državnog organa;
- c) Da u statutu reguliše članstvo futsala, nogometa/fudbala, odnosno ženskog nogometa/fudbala;
- d) Da registruje najmanje 20 (dvadeset) igrača za nogomet/fudbal i 10 (deset) igrača za futsal, odnosno 15 (petnaest) igrača za ženski nogomet/fudbal;
- e) Da uplati članarinu i upisninu za klubove koje registruje i
- f) Da ima sopstveni ili ugovorom obezbijeđeni stadion za nogomet/fudbal odnosno dvoranu za futsal.

(2) Odluku o registraciji, u smislu stava (1) ovog člana, donosi nadležni organ za registraciju klubova, na način i prema postupku iz člana 6. ovog Pravilnika.

Član 11.

(1) Prestanak članstva kluba u NS/FS BiH ili mirovanje prava kluba iz članstva utvrđuje se odlukom o brisanju iz članstva, odnosno odlukom o zamrzavanju statusnih prava.

(2) Nadležni organ za registraciju klubova donosi odluku iz predhodnog člana, a odluka se objavljuje u službenom glasniku nadležnog registracionog saveza.

III REGISTRACIJA IGRAČA

Član 12.

1. Opšte odredbe

(1) Registracija igrača vrši se putem COMET informacionog sistema koji svakom igraču dodjeljuje FIFA-inu identifikacijsku oznaku prilikom prve registracije.

(2) Da bi igrao za klub, igrač mora biti registrovan ili kao profesionalac ili kao amater.

(3) Samo elektronski registrovani igrači koji se identificiraju s FIFA-inom identifikacijskom oznakom imaju pravo učešća u organizovanom nogometu/fudbalu.

(4) Igrač može biti registrovan za klub samo u svrhu igranja organizovanog nogometa/fudbala. Izuzetno, igrač može biti registrovan za klub čisto iz tehničkih razloga, kako bi se osigurala transparentnost u uzastopnim pojedinačnim transakcijama.

(5) Registracije koje se ne provedu putem COMET informacionog sistema su ništave i neće biti objavljene u službanim glasicima saveza nadležnih za objavu registracija.

(6) Igrač može biti registrovan nakon navršenih šest godina života.

(7) Registracija za igrača predstavlja licencu za igranje nogometa/fudbala.

(8) Igrač može biti registrovan samo za jedan klub iste vrste takmičenja.

(9) Igrač može biti istovremeno registrovan za dva kluba pod uslovom da se radi o klubovima različite vrste nogometnog/fudbalskog takmičenja (nogometa/fudbala, futsala i sl.). Nogometni/fudbalski i futsal klub mogu pripadati različitim nacionalnim nogometnim/fudbalskim savezima. Profesionalni igrači mogu se registrovati za klub druge vrste nogometnih/fudbalskih takmičenja samo ukoliko imaju pisanu saglasnost kluba s kojim imaju zaključen profesionalni ugovor.

(10) Ako igrač koji je registrovan kao amater u oba kluba različitih vrsta nogometnog/fudbalskog takmičenja, naknadno, s jednim od tih klubova, zaključi profesionalni ugovor, treba dobiti od tog kluba pisanu saglasnost u odnosu na postojeću registraciju za klub druge vrste takmičenja. Ukoliko klub ne izda ovu saglasnost, isti ima pravo tražiti poništenje igračeve registracije za klub druge vrste takmičenja.

(11) Činom registracije igrač je primio obavezu i saglasan je da će se pridržavati statuta i akata kluba, propisa NS/FS BiH, FIFA-e i UEFA-e.

(12) U toku jedne sezone, igrači mogu biti registrovani za maksimalno tri kluba ali igrač ima pravo nastupa na službenim utakmicama samo za dva kluba, bez obzira ako je treća registracija realizovana za klub za koji je igrač već ostvario jednu od navedenih registracija.

(13) Izuzetak od pravila iz prethodnog stava je situacija kada igrač koji prelazi iz jednog u drugi, a oba kluba pripadaju savezima čije se sezone takmičenja preklapaju (tj. početak sezone ljeto – jesen, za razliku od zime – proljeće), a kada igrač može imati pravo da nastupa na službenoj utakmici za neki treći klub tokom predmetne sezone, pod uslovom da je u potpunosti ispoštovao svoje ugovorne obaveze prema svom prethodnim klubovima, uz obavezu poštivanja odredaba vezanih za registracijske periode i minimalnu dužinu trajanja ugovora.

(14) U svim okolnostima mora se voditi računa o sportskom integritetu takmičenja.

(15) Igrač ne smije igrati službene utakmice za više od dva kluba koja se takmiče u istom prvenstvenom ili kup takmičenju u toku iste sezone.

(16) Svako postupanje protivno stavu (15) ovog člana će biti sankcionisano od strane nadležnih disciplinskih organa.

(17) Ni jedan klub ili igrač neće učestvovati u premosnom transferu. Pretpostavlja se, osim ako se ne utvrdi suprotno, da su u slučaju dva uzastopna domaća ili međunarodna transfera istog igrača, a koja su se dogodila u razdoblju od 16 (šesnaest) sedmica, strane uključene u ta dva transfera (klubovi i igrač), učestvovali u premosnom transferu. Nadležna disciplinska komisija će izreći kazne svakoj strani na koje su primjenjivi propisi NS/FS BiH, uključenoj u premosni transfer, u skladu s Disciplinskim pravilnikom.

2. Organi za registraciju igrača

Član 13.

(1) Registraciju igrača vrši nadležni registracioni savez na čijoj teritoriji se nalazi klub za koji se igrač registruje.

(2) Nadležni registracioni savez određuje koji će organ vršiti registraciju igrača na njegovoj teritoriji (u daljem tekstu: nadležni organ za registraciju igrača).

Član 14.

(1) Nadležni organ za registraciju igrača donosi odluke po zahtjevu za registraciju igrača.

(2) O zahtjevu za registraciju igrača mora se odlučiti najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju.

3. Registracijski periodi (prelazni rokovi)

Član 15.

(1) Igrač može biti registrovan samo tokom jednog od dva godišnja registracijska (prelazna) perioda određena od strane Izvršnog odbora NS/FS BiH.

(2) Izvršni odbor NS/FS BiH će utvrditi registracijske periode i to posebno za igrače profesionalce, a posebno za igrače amatere, pod uslovom da je dužna pažnja posvećena integritetu takmičenja.

(3) Prvi registracijski period počinje nakon završetka sezone i u pravilu završava prije početka nove sezone. Ovaj period ne može trajati duže od 12 (dvanaest) sedmica.

(4) Drugi registracijski period u pravilu počinje u sredini sezone i ne može trajati duže od četiri sedmice. Dva registracijska perioda za sezonu će biti unesena u TMS sistem najmanje 12 (dvanaest) mjeseci prije nego što stupe na snagu.

(5) Igrači mogu biti registrovani samo ukoliko je zahtjev kluba valjano podnesen registracionom organu u toku registracijskog perioda i to po sljedećim osnovama:

- a) Registracija igrača koji dolazi iz domaćeg kluba,
- b) Registracija igrača koji dolazi iz inostranog kluba,

- c) Privremena registracija igrača koji dolazi iz inostranog kluba,
- d) Ustupanje igrača.

(6) Izuzetno, izvan registracijskog perioda, može se registrovati profesionalni igrač ukoliko mu je ugovor sa domaćim ili inostranim klubom istekao ili je raskinut prije završetka registracijskog perioda, igrači čiji je klub odustao od takmičenja, a u skladu sa članom 20. stavom 2. ovog Pravilnika, igrač profesionalac kojem je ugovor raskinut zbog posljedica pandemije COVID-19 neovisno o datumu isteka ili raskida ugovora, igračica koja treba zamijeniti igračicu koja je na porodijskom odsustvu i igračica koja se vratila s porodijskog odsustva u zavisnosti od njenog ugovornog statusa.

(7) Period trajanja ugovora igračice na zamjeni, osim ako je međusobno dogovoreno drugačije, traje od datuma registracije do dana pred početak prvog registracijskog perioda nakon povratka igračice koja je koristila porodijsko odsustvo.

(8) Igrači koji se prvi put registruju i igrači koji nisu preregistrovani mogu se registrovati u toku čitave sezone.

(9) NS/FS BiH je ovlašten registrovati igrače iz prethodnog stava pod uslovom da je dužna pažnja posvećena sportskom integritetu relevantnog takmičenja i da je takva registracija u skladu sa odredbama Pravilnika o nogometnim/fudbalskim takmičenjima NS/FS BiH.

4. Neregistrovani igrači

Član 16.

(1) Ukoliko igrač koji nije registrovan u nadležnom registracionom savezu nastupi za klub na bilo kojoj službenoj utakmici, za takvog igrača će se smatrati da je nastupao nepropisno.

(2) Sankcije za nepropisno nastupanje se mogu izreći igraču, predstavnicima kluba i klubu od strane nadležnih organa NS/FS BiH kao i nadležnih organa entitetskih saveza ili organizatora takmičenja.

5. Registracija maloljetnih igrača koji su članovi nogometne/fudbalske škole ili akademije

Član 17.

(1) Klubovi koji upravljaju akademijom s pravnim, finansijskim ili de facto vezama sa klubom, obavezni su prijaviti savezu na čijoj teritoriji akademija posluje sve maloljetnike koji treniraju u akademiji.

(2) Svaki savez obavezan je osigurati da sve akademije bez pravnih, finansijskih ili „de facto“ veza sa klubom:

- a) vode klub koji učestvuje u relevantnim prvenstvima, da svi igrači budu prijavljeni savezu na čijem teritoriju akademija posluje ili da su registrovani za sam klub, ili
- b) prijave savezu na čijoj teritoriji akademija posluje sve maloljetnike koji u svrhu treniranja pohađaju akademiju.

(3) Svaki savez mora voditi registar maloljetnih igrača koji sadrži ime i prezime maloljetnog igrača te mjesto i datum rođenja maloljetnog igrača kojeg su mu prijavile akademije ili klubovi.

(4) Putem prijave škole nogometa/fudbala, akademije i igrači obavezuju se igrati nogomet/fudbal u skladu sa Statutom FIFA-e te poštivati i promicati etička načela organizovanog nogometa/fudbala.

(5) Odredbe ovog člana primjenjuju se i na maloljetne igrače koji nemaju državljanstvo Bosne i Hercegovine.

(6) Povreda odredbi ovog člana je kažnjiva, a nadležni disciplinski organ će provesti postupak protiv počinitelja prekršaja.

6. Registracija igrača koji dolaze iz inostranih klubova

Član 18.

(1) Registracija igrača koji dolaze iz inostranih klubova može se izvršiti nakon dobijanja certifikata, u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.

(2) Igrači strani državljanima prije registracije za klub, moraju nadležnom registracionom savezu dostaviti boravišnu dozvolu na teritoriji BiH. Registracioni savez može izvršiti registraciju takvog igrača i uz dostavljanje dokaza/potvrde da je nadležnom državnom organu podnesen zahtjev za izdavanje boravišne dozvole ali igrač ima pravo nastupa za klub tek po dobijanju navedene dozvole.

(3) Obaveza kluba je da ishodi boravišnu dozvolu za igrača.

(4) Igrač nema pravo nastupa na osnovu dokaza/potvrde da je nadležnom državnom organu podnesen zahtjev za izdavanje boravišne dozvole, bez obzira što ista sadrži podatak o broju dana koliko igrač može boraviti na teritoriji BiH do izdavanja boravišne dozvole od strane nadležnog organa.

(5) Klub može imati više registrovanih igrača stranih državljanina, a tačan broj takvih igrača će biti propisan propozicijama svakog pojedinačnog takmičenja.

7. Preregistracija

Član 19.

(1) Preregistracija je postupak ponovne registracije svih igrača za svoje sadašnje klubove u cilju ažuriranja registara aktivnih igrača u svakom pojedinačnom klubu.

(2) Odluka o preregistraciji igrača objavljuje se u Službenom glasniku NS/FS BiH i službenim glasnicima nadležnih registracionih saveza, najkasnije 15 (petnaest) dana prije početka preregistracije.

(3) Preregistracija se vrši prema potrebi, a u skladu sa odlukom o načinu preregistracije igrača o čemu odluku donosi Izvršni odbor NS/FS BiH, ili izvršni odbor nadležnog registracionog saveza za područje tog registracionog saveza.

8. Registracija bez ispisnice i brisovnice

Član 20.

(1) Registracija igrača koji je u registracijskom periodu stekao uslove za promjenu kluba prema odredbama ovog Pravilnika, a nije dobio ispisnicu i brisovnicu, biće izvršena bez ispisnice, odnosno brisovnice, uz podnošenje ostalih dokumenata predviđenih ovim Pravilnikom, pod uslovom da novi klub umjesto ispisnice dostavi kopiju zahtjeva da je igrač tražio ispisnicu sa dokazom da je zahtjev dostavljen klubu, a ukoliko mijenja teritoriju saveza, kopiju zahtjeva sa dokazom da je tražio brisovnicu.

(2) Igrači čiji su klubovi odustali od takmičenja, mogu biti registrovani za drugi klub u toku trajanja sezone, osim u periodu od 30 (trideset) dana koji prethode danu kada je rasporedom utvrđeno odigravanje posljednje prvenstvene utakmice.

Član 21.

(1) Za registraciju igrača koji se registruju po osnovu ustupanja ispisnica i brisovnica nisu potrebne.

(2) Za igrače čiji je profesionalni ugovor istekao ili je sporazumno raskinut ili su igrači dobili raskid ugovora na osnovu opravdanih razloga ili sportski opravdanih razloga, nije potrebna ispisnica.

9. Certifikat o međunarodnom transferu (ITC)

Član 22.

(1) Igrač registrovan za klub nekog saveza koji je član FIFA-e, može biti registrovan kao igrač kluba koji je član NS/FS BiH, samo kada NS/FS BiH dobije međunarodni certifikat (u daljem tekstu: ITC) o transferu od prethodnog saveza.

(2) ITC nije potreban za igrače mlađe od 12 (dvanaest) godina.

9.1 Izdavanje ITC-a za igrača profesionalca

Član 23.

(1) Profesionalnom igraču registrovanom za klub koji je član NS/FS BiH neće se izdati ITC ukoliko se dokaže da mu ugovor nije istekao, nije sporazumno raskinut, ili nije raskinut iz opravdanih, ili sportski opravdanih razloga.

(2) Sva pravila u vezi izdavanja ITC-a za profesionalne igrače jednako se odnose i na igrača koji dobija status amatera.

Član 24.

(1) Prijavu za registraciju profesionalnog igrača po osnovu ITC-a novi klub mora podnijeti nadležnom registracionom savezu tokom jednog od dva registracijska perioda utvrđena odlukom Izvršnog odbora NS/FS BiH, izuzev ako se radi o igraču iz čl. 21. ovog Pravilnika.

(2) Uz prijavu će morati biti priložena kopija ugovora između kluba i igrača.

Član 25.

(1) Profesionalni igrač nema pravo nastupa na zvaničnim utakmicama svog novog kluba, dok prethodni savez ne izda ITC.

(2) Po prijemu zahtjeva kluba, NS/FS BiH će odmah, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana zatražiti od prethodnog saveza da izda ITC za profesionalnog igrača.

(3) Kod potraživanja ITC-a za profesionalne igrače, primjenjuje se Aneks 3 FIFA Pravilnika o statusu i transferu igrača (FIFA TMS Sistem).

(4) Rok do kada se može tražiti ITC je zadnji dan registracijskog perioda utvrđenog u NS/FS BiH. Izuzetno, ITC se može tražiti i nakon isteka registracijskog perioda za igrače koji su slobodni u registracijskom period, odnosno za igrače na koje se primjenjuje čl. 21. ovog Pravilnika.

(5) U slučaju da u NS/FS BiH bude dostavljen ITC od drugog saveza, a da NS/FS BiH nije tražio ITC, igrač ne može biti registrovan za klub na teritoriji BiH.

Član 26.

(1) Izuzetno, u slučaju da NS/FS BiH ne primi odgovor na zahtjev za izdavanje ITC u roku od 7 (sedam) dana od dana podnesenog zahtjeva, profesionalni igrač će biti registrovan za novi klub na privremenoj osnovi (privremena registracija).

(2) U slučaju da NS/FS BiH ne primi odgovor na zahtjev za izdavanje ITC u roku od 30 (trideset) dana od dana podnesenog zahtjeva, profesionalni igrač futsala će biti registrovan za novi klub na privremenoj osnovi (privremena registracija).

(3) Privremena registracija će važiti do godinu dana, računajući od dana podnesenog zahtjeva.

(4) Igrač registrovan po osnovu privremene registracije ne može potpisati profesionalni ili amaterski ugovor u vrijeme trajanja privremene registracije.

(5) Privremena registracija postaje trajna ukoliko certifikat ili valjani razlozi za neizdavanje certifikata nisu dostavljeni tokom jedne godine, računajući od dana podnesenog zahtjeva.

(6) Odredba iz prethodnog stava se odnosi i na profesionalne igrače i igrače amatere.

(7) Privremena registracija se tokom njenog trajanja može povući ako u međuvremenu prethodni nacionalni savez podnese valjane razloge zbog kojih nije odgovorio na zahtjev za izdavanje ITC-a.

(8) U slučajevima iz prethodnog stava, klub nema sportskih posljedica za utakmice odigrane sa igračem sa privremenom registracijom.

Član 27.

U slučaju da je igrač jednostrano raskinuo ugovor, ne može se podnijeti zahtjev za ITC do isteka roka na koji je prethodni ugovor zaključen, osim u slučaju da igrač dobije ispisnicu prethodnog kluba.

Član 28.

Prilikom izdavanja ITC-a za igrače profesionalce, NS/FS BiH će uz ITC priložiti i pasoš igrača.

Član 29.

(1) Po prijemu zahtjeva za izdavanje ITC-a NS/FS BiH će, nakon što prethodno zatraži očitovanje kluba u kojem je nastupao igrač za koji je zatražen ITC, u roku od sedam dana izdati ITC ili će obavijestiti nacionalni savez koji traži ITC o razlozima neizdavanja ITC-a.

(2) Kada NS/FS BiH zaprimi obavijest da je novi savez registrovao igrača po osnovu privremene registracije, nadležna služba NS/FS BiH će po službenoj dužnosti izdati brisovnicu za tog igrača i evidentirati navedenu promjenu u COMET informacionom sistemu.

(3) Odredba iz stava (2) ovog člana primjenjuje se i za igrače amatere.

9.2 Izdavanje ITC-a za igrača amatera

Član 30.

(1) Aplikaciju za registraciju amatera mora podnijeti novi klub novom savezu u toku jednog od registracijskih perioda koje je utvrdio taj savez.

(2) Po prijemu aplikacije, novi savez je dužan odmah tražiti od prethodnog saveza da izda ITC za igrača („Zahtjev za ITC“).

(3) Prethodni savez je dužan u roku od sedam dana od primitka zahtjeva za ITC izdati ITC novom savezu.

(4) Zahtjev za ITC prethodnom savezu se upućuje isključivo putem FIFA TMS sistema.

(5) Unos podataka u sistem vrši klub ukoliko ima pristup istom, a u suprotnom nadležna služba NS/FS BiH.

(6) U slučaju da NS/FS BiH ne dobije odgovor na zahtjev za izdavanje ITC-a u roku od 7 (sedam) dana od dana podnošenja zahtjeva za ITC, odmah će registrovati amatera za novi klub na privremenoj osnovi (privremena registracija).

(7) U slučaju da NS/FS BiH ne dobije odgovor na zahtjev za izdavanje ITC-a u roku od 30 (trideset) dana od dana podnesenog zahtjeva, igrač futsala, amater, će biti registrovan za novi klub na privremenoj osnovi (privremena registracija).

(8) Privremena registracija postaje stalna nakon proteka roka od jedne godine od dostavljanja zahtjeva za ITC. Komitet za status igrača može povući privremenu registraciju, ako tokom tog jednogodišnjeg perioda, prethodni savez iznese validne razloge koji objašnjavaju zašto nije odgovorio na zahtjev za ITC.

(9) Prednje navedena pravila i procedure važe i za amatere koji nakon prelaska u novi klub steknu status profesionalnog igrača.

10. Ustupanje profesionalnog igrača

Član 31.

(1) Samo profesionalni igrač može biti ustupljen drugom klubu na osnovu pisanog sporazuma između igrača i zainteresovanih klubova. Za ustupanje igrača se primjenjuju ista pravila koja se primjenjuju za transfer igrača, uključujući i odredbe o naknadi za treniranje i mehanizmu solidarnosti.

(2) Ustupanje igrača vrši se isključivo u registracijskom periodu.

(3) Minimalni period ustupanja igrača je vrijeme između dva registracijska perioda.

(4) O ustupanju igrača zaključuje se sporazum u pisanoj formi između klubova i igrača u nadležnom savezu čiji je član klub koji ustupa igrača, a koji obavezno sadrži podatke o periodu ustupanja igrača te odredbe o načinu ostvarivanja prava igrača iz radnog odnosa, a posebno odredbe koje se odnose na plaću, naknade, doprinose za penziona i zdravstveno osiguranje i ostala prava koja igraču pripadaju po osnovu važećeg ugovora o radu zaključenim između igrača i kluba koji ga ustupa.

(5) Sporazum o ustupanju potpisuju predstavnici zainteresovanih klubova i igrač, a zaključuje se u četiri primjerka.

(6) Ovlašteno lice nadležnog registracionog saveza, čiji je član klub u koji se igrač ustupa, će nakon pregleda urednosti ugovora sve primjerke istog potpisati na za to predviđeno mjesto u ugovoru te ovjeriti pečatom nadležnog registracionog saveza.

(7) Klub koji je prihvatio igrača na osnovu ustupanja ne može vršiti transfer igrača u treći klub bez pisanog ovlaštenja igrača i kluba koji je ustupio igrača.

(8) Ustupanje igrača ne smatra se promjenom kluba, osim u smislu primjene odredbi koje se odnose na naknadu za treniranje i mehanizam solidarnosti.

Član 32.

(1) Ustupljeni igrač postaje član kluba kome je ustupljen na određeno vrijeme i njegovo članstvo prestaje istekom roka na koji je ustupljen ili raskidom sporazuma o ustupanju.

(2) Igrač bez ponovne registracije ima pravo nastupa za klub koji ga je ustupio, što ostaje evidentirano u COMET informacionom sistemu.

Član 33.

(1) Sporazum o ustupanju igrača važi do datuma do kojeg je zaključen ukoliko ga klubovi i igrači nisu sporazumno ili na drugi način raskinuli, odnosno produžili.

(2) Ukoliko sporazum o ustupanju igrača ističe na kraju sezone ili polusezone, a najkasnije do 31.12. ili 30.06. te godine, smatra se da je sporazum o ustupanju istekao prvog narednog dana od dana posljednje odigrane utakmice stalnog takmičenja (sezone ili polusezone).

(3) Klub može po osnovu ustupanja ukupno registrovati najviše četiri igrača u toku jedne sezone, s tim što najviše tri mogu nastupati na jednoj utakmici.

Član 34.

Sporazum kojim se igrači ustupaju klubovima Premijer lige verifikuje se putem COMET informacionog sistema od strane nadležne službe NS/FS BiH i objavljuje se u Službenom glasniku NS/FS BiH, a sporazumi o ustupanju igrača klubovima nižih nivoa takmičenja verifikuju se putem COMET informacionog sistema u entitetskim savezima i objavljuju se u službenim glasnicima entitetskih saveza.

Član 35.

(1) Sporazum o ustupanju igrača može biti raskinut uz saglasnost klubova i igrača u registracijskom periodu.

(2) Sporazum o raskidu sporazuma o ustupanju igrača objavljuje se u Službenom glasniku NS/FS BiH za igrače koji su bili ustupljeni klubovima Premijer lige, a sporazumi o raskidu sporazuma o ustupanju igrača klubovima nižih nivoa takmičenja objavljuju se u službenim glasnicima entitetskih saveza.

IV POSEBNE ODREDBE VEZANE ZA DOKUMENTACIJU POTREBNU ZA REGISTRACIJU IGRAČA

1. Predmet registracije

Član 36.

(1) U cilju provođenja registracije igrača, klub je dužan da dostavi uredan predmet registracije.

(2) Za igrača koji se registruje prvi put predmet registracije sadrži:

- a) Zahtjev kluba sa popisom dokumenata koji se prilažu za registraciju;
- b) Dva primjerka prijave za registraciju sa fotografijama, uz potpis igrača (u slučaju maloljetnog igrača obavezan je i potpis jednog od roditelja ili staratelja) i predstavnika kluba, ovjerenu pečatom kluba, od kojih je po jedna za klub i registracioni savez;
- c) Fotografija (formata 3,5 x 4,5), odnosno fotografija za pasoš;
- d) Dokaz o izvršenom ljekarskom pregledu;
- e) Redni broj iz matične knjige rođenih ili broj lične karte (uz dostavljanje originalnog dokumenta na uvid);
- f) Izjavu igrača (roditelja ili staratelja) da nije bio registrovan odnosno preregistrovan za drugi klub u zemlji ili inostranstvu. Ukoliko se radi o igraču stranom državljaninu ili igraču koji je imao prebivalište na teritoriji druge države, registracioni savez je takvu izjavu dužan provjeriti putem generalnog sekretarijata NS/FS BiH.
- g) Potvrda o izvršenoj uplati takse za registraciju i
- h) Tri primjerka ugovora ili aneksa ugovora ukoliko su zaključeni.

(3) U COMET informacioni sistem se obavezno unose dokumenti i podaci iz tačaka b), c), d), e) i g) stava (2) ovog člana.

(4) Za igrača koji prelazi iz kluba u klub predmet registracije sadrži:

- a) Zahtjev kluba sa popisom dokumenata koji se prilažu za registraciju;

- b) Dva primjerka prijave za registraciju sa fotografijama, uz potpis igrača i predstavnika kluba, ovjerenu pečatom kluba, od kojih je jedan klubu i registracionom savezu;
- c) Ispisnicu od dosadašnjeg kluba, ili dokaz da je igrač istu tražio od kluba u registracijskom periodu;
- d) Brisovnicu, ukoliko igrač mijenja teritoriju saveza nadležnog za registraciju igrača, ili dokaz da je igrač istu tražio od nadležnog organa i da ispunjava uslove za promjenu kluba;
- e) Dokaz o raskidu ugovora;
- f) Dokaz da su ispunjeni uslovi iz ovog Pravilnika, ukoliko se koriste registracijski periodi, u skladu sa ovim Pravilnikom.
- g) Certifikat nadležnog nacionalnog saveza, ukoliko je riječ o igraču koji dolazi iz inostranog kluba;
- h) Tri primjerka ugovora ili aneksa ugovora, ukoliko su zaključeni;
- i) Pasoš igrača za igrače starije od 12 (dvanaest) godina;
- j) Dokaz o uplati taksu za objavu registracije.

(5) U COMET informacioni sistem se obavezno unose dokumenti iz tačaka b), c), h) i i) stava (4) ovog člana.

(6) Za igrača koji se ustupa predmet registracije sadrži:

- a) Zahtjev kluba za registraciju igrača sa popisom dokumenata koji su prilažu za registraciju;
- b) Dva primjerka prijave za registraciju, ovjerenu pečatom kluba, sa nalijepljenim fotografijama igrača, uz potpis igrača i predstavnika kluba;
- c) Četiri primjerka sporazuma o ustupanju potpisan od predstavnika zainteresovanih klubova, igrača i predstavnika saveza za registraciju;
- d) Certifikat za igrače koji se ustupaju od klubova iz inostranstva;
- e) Potvrda o uplaćenju taksu za objavu sporazuma o ustupanju.

(7) U COMET informacioni sistem se obavezno unose dokumenti iz tačaka b), c) i d) stava (6) ovog člana.

2. Obrasci za registraciju

Član 37.

Sadržaj teksta ispisnice, brisovnice, pasoša igrača i okvirnih obrazaca ugovora usvaja Izvršni odbor NS/FS BiH.

3. Prijava za registraciju

Član 38.

(1) Prijava za registraciju igrača mora biti podnesena zajedno sa primjerkom igračevog ugovora.

(2) Prijava za registraciju sadrži slijedeće podatke: prezime, očevo ime i ime igrača, datum i mjesto rođenja, e-mail adresu, broj telefona, adresu stanovanja, klub kojem pristupa sa naznakom nogomet/fudbal ili futsal, datum potpisa prijave i dosadašnje članstvo.

(3) Igrač je dužan dostaviti tačne podatke iz prijave i to potvrditi potpisom. Predstavnik kluba dužan je u prijavi za registraciju navesti tačne podatke te potpisom i pečatom kluba potvrditi da je igrač svojeručno i određenog dana potpisao prijavu za registraciju, odnosno ovjeriti tačnost podataka.

(4) Za pružanje netačnih podataka igrač i klub, ukoliko se utvrdi da je za njih znao ili je mogao znati, snose odgovornost po odredbama Disciplinskog pravilnika NS/FS BiH, a sa takvom registracijom postupaju se po odredbama ovog Pravilnika.

Član 39.

(1) Igrač ne može odustati od prijave za registraciju, niti potpisati novu prijavu za drugi klub, osim na način predviđen ovim Pravilnikom.

(2) Izuzetno od odredbe iz prethodnog stava, ako klub za koji je igrač potpisao prijavu ne podnese dokumentaciju za registraciju u roku od osam dana od dana potpisa prijave, igrač koji želi da promijeni klub može potpisati prijavu za novi klub, ukoliko ne postoje smetnje predviđene ovim Pravilnikom.

4. Ispisnica

Član 40.

(1) Za prelazak igrača u drugi klub, pored ostalih uslova predviđenih ovim Pravilnikom, potrebna je ispisnica.

(2) Ispisnica važi od dana izdavanja.

(3) Ispisnicu daje klub igraču, a sadrži slijedeće podatke:

- a) Prezime, ime oca i ime igrača;
- b) Datum i mjesto rođenja;
- c) Datum posljednje izvršene registracije i pravo nastupa;
- d) Ime kluba iz kojeg je došao i dosadašnji status;
- e) Eventualna kazna ili suspenzija od strane nogometnog/fudbalskog organa i vrijeme njihovog trajanja;
- f) Datum raskida ugovora;
- g) Broj javnih opomena registriranih u zapisnicima prvenstvenih i kup utakmica u toku sezone u kojoj se izdaje ispisnica i
- h) Primjedbe, ako ih klub eventualno evidentira.

Član 41.

(1) Registrovani igrač koji želi promijeniti klub, može zatražiti ispisnicu koju mu je klub dužan izdati ako su ispunjeni uslovi propisani ovim Pravilnikom.

(2) Klubu se upućuje zahtjev za izdavanje ispisnice pisanim putem i to preporučenom poštanskom pošiljkom ili neposredno, uz potpisanu ovjeru kluba o prijemu takvog zahtjeva.

(3) Registracija igrača za drugi klub ne može se izvršiti bez ispisnice, izuzev u slučajevima koji su posebno predviđeni ovim Pravilnikom.

5. Brisovnica

Član 42.

(1) U slučaju prelaska igrača u klub koji se nalazi na teritoriji drugog registracionog saveza, igrač je dužan da pisanim putem traži potvrdu o brisanju iz evidencije registrovanih igrača.

(2) Nadležni organ za registraciju igrača je dužan da odmah izda potvrdu o brisanju ili obavijest da li postoji neka smetnja za registraciju igrača za novi klub.

(3) Uz zahtjev se prilaže ispisnica ili dokaz da je ispisnica zatražena preporučenom poštanskom pošiljkom ili neposredno (dostavnica ili potpisanu ovjera kluba o prijemu takvog zahtjeva) ili dokaz da je ugovor istekao ili dokaz da je ugovor raskinut.

(4) Brisovnica važi od dana izdavanja.

(5) Kod izdavanja brisovnice, nadležni organ za registraciju igrača je dužan izvršiti provjeru tačnosti i potpunosti podataka navedenih u ispisnici, a ukoliko to nije slučaj, mora od kluba zatražiti da istu tačno i precizno popuni. Također, ukoliko je igrač pod suspenzijom, podaci o istoj moraju biti navedeni i u brisovnici u rubrici „Primjedbe“.

Član 43.

(1) Smatrat će se da je igrač brisan iz evidencije i da ne postoji nikakva smetnja za registraciju za novi klub, iako nema brisovnice, ako je igrač podnio zahtjev za izdavanje potvrde o brisanju u registracijskom periodu i za to ima dokaze, pod uslovom da je uz zahtjev priložio ispisnicu ili zahtjev za ispisnicu, bez obzira što mu organ nadležan za registraciju nije izdao brisovnicu i pod uslovom da su ispunjeni drugi uslovi za registraciju za novi klub.

(2) Registracija igrača je nepravilno izvršena ako je izvršena bez potvrde o brisanju, a nije postupljeno u skladu sa ovim članom, ili postoje druge smetnje za pravilnu registraciju u smislu ovog Pravilnika.

6. Pasoš igrača

Član 44.

(1) Nadležni organ za registraciju igrača je obavezan dostaviti pasoš igrača, koji sadrži sve relevantne podatke o igraču, klubu za koji je igrač registrovan. U pasošu igrača će biti naznačeni klubovi za koje je igrač bio registrovan počevši od kalendarske godine u kojoj je navršio 12 (dvanaest) godina.

(2) Pasoš igrača sadrži: ime i prezime igrača, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, kategoriju kluba, datum prve i svih slijedećih registracija, status igrača, dodatni podaci (trajanje profesionalnih ugovora i dr.), broj prijave za registraciju, potpis i pečat predstavnika registracionog saveza.

(3) Pasoš igrača izdaje registracioni savez sa čijeg područja igrač prelazi u novi klub, i obavezno sadrži informacije o svim klubovima za koje je igrač bio registrovan.

(4) Nadležni registracioni savez odgovara za tačnost i potpunost podataka unesenih u pasoš igrača.

(5) Kopija pasoša ostaje u arhivi nadležnog registracionog saveza.

V OBJAVA REGISTRACIJE

Član 45.

(1) Registracija igrača klubova koji učestvuju u takmičenjima u nadležnosti NS/FS BiH objavljuje se u Službenom glasniku NS/FS BiH.

(2) Registracija igrača klubova nižih nivoa takmičenja objavljuje se u službenom glasniku entitetskog ili drugog nadležnog saveza.

(3) Službeni glasnik svakog od saveza se može štampati ili objavljivati na web stranici tog saveza.

Član 46.

(1) Tekst za objavu registracije u Službenom glasniku NS/FS BiH, nadležni registracioni savez može unijeti putem COMET informacionog sistema nakasnije do četvrtka do 17.00 sati, za broj koji izlazi petkom, što se objavljuje u Službenom glasniku na zvaničnoj web stranici NS/FS BiH. Kasnije dostavljene prijave za registraciju igrača bit će objavljene u narednom broju, od kada počinje teći pravo nastupa igrača.

(2) Kod registracije igrača iz inostranstva, registracionom savezu se, uz ostalu dokumentaciju, obavezno dostavlja kopija ITC-a, a isti mora biti zaprimljen i od strane naležnog registracionog saveza unesen u COMET informacioni sistem prije objave registracije igrača u Službenom glasniku NS/FS BiH, ili najkasnije do četvrtka do 17:00 sati.

Član 47.

Redovni broj Službenog glasnika NS/FS BiH se objavljuje na zvaničnoj web stranici NS/FS BiH jednom sedmično i to svakog petka, odnosno, u roku koji odredi Izvršni odbor NS/FS BiH, a vanredni broj se objavljuje po potrebi.

Član 48.

(1) U slučaju neblagovremenog izlaska iz štampe Službenog glasnika NS/FS BiH smatrat će se da su ispunjeni uslovi za objavu registracije, ako se utvrdi da je tekst za objavu registracija predat u roku koji omogućava da prijem teksta objave pristigne u generalni sekretarijat do utvrđenog vremena.

(2) Registracija koja ne bude objavljena, a utvrdi se da je tekst za objavu registracija blagovremeno dostavljen, biće objavljen u narednom broju, sa napomenom da važi od dana kada je registracija trebala biti objavljena.

Član 49.

(1) Objava registracija izvršenih u registracijskom periodu vrši se najkasnije sedam dana od posljednjeg dana registracijskog perioda, a spisak preregistrovanih igrača najkasnije 15 (petnaest) dana od posljednjeg dana iz odluke o preregistraciji igrača.

(2) Izuzetno od predhodnog stava, registracija može biti objavljena i poslije navedenog roka, ako se utvrdi da je zahtjev za registraciju sa potrebnom dokumentacijom ili zahtjev za certifikat podniet u registracijskom periodu, a registracija do tog datuma nije izvršena ili objavljena bez krivnje kluba.

(3) Za registraciju igrača iz prethodnog stava važe odredbe za registraciju igrača u registracijskom periodu, sa datumom sjednice na kojoj je registracija izvršena.

VI PRAVO NASTUPA

Član 50.

(1) Igrač stiče pravo nastupa na prijateljskim utakmicama danom registracije, a na prvenstvenim i kup utakmicama danom objave registracije. Igrač koji dolazi iz inostranstva ima pravo nastupa za svoj klub ukoliko je ITC za istog zaprimljen najkasnije do četvrtka do 17:00 sati.

(2) Igrač koji je registrovan za klub do kraja registracijskog perioda ima pravo nastupa za taj klub danom objave registracije u službenom glasniku, bez obzira da li je nastupao za drugi klub u bilo kojem rangu takmičenja, u istoj polusezoni.

(3) U svim okolnostima mora se voditi računa o sportskom integritetu takmičenja.

Član 51.

Pravo nastupa danom objave registracije imaju igrači koji se u ili izvan registracijskog perioda registrovali u skladu sa članom 15. ovog Pravilnika.

Član 52.

(1) U slučaju da je objavljena registracija osporena prigovorom u pisanom obliku u roku utvrđenom za ulaganje prigovora, pa se pravosnažnom odlukom utvrdi da je prigovor osnovan, registracija se poništava.

(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, klub koji je izvršio nepravilnu registraciju snosi takmičarske i disciplinske posljedice, a igrač, odgovorna lica kluba i registracionog saveza koji su znali da nije bilo uslova za registraciju igrača, biće disciplinski sankcionisana.

Član 53.

U slučaju da se ustanovi da je igrač registrovan suprotno odredbama ovog Pravilnika, a takvo saznanje se stekne poslije roka za ulaganje prigovora za registraciju, registracija ostaje na snazi kao punovažana, a odgovorna lica kluba, igrač i odgovorna lica saveza koji su znali da nije bilo uslova za registraciju igrača, biće disciplinski sankcionisana, dok takmičarski rezultati ostaju nepromijenjeni.

VII PROMJENA KLUBA

1. Pravo na promjenu kluba

Član 54.

(1) Igrači mogu promijeniti klub u ljetnom i zimskom registracijskom periodu na način i u skladu sa postupkom predviđenim ovim Pravilnikom i Pravilnikom FIFA-e.

(2) Naknada za treniranje igrača ili druge finansijske obaveze igrača prema klubu ne mogu biti smetnja igraču za promjenu kluba, a sporna pitanja u vezi sa izvršavanjem tih obaveza rješavaju se u redovnom postupku, na način koji je predviđen ovim Pravilnikom.

(3) Ustupanje igrača ne smatra se promjenom kluba u smislu stava (1) ovog člana, ali se primjenjuju odredbe o naknadi za treniranje i mehanizmu solidarnosti.

2. Odustajanje od promjene kluba

Član 55.

(1) Igrač koji je dobio ispisnicu od kluba, pa uz saglasnost kluba za koji je potpisao prijavu odustane od prijave prije nego što je registracija izvršena, može se u registracijskom periodu vratiti u klub za koji je nastupao do tada i steći pravo nastupa po predhodnoj registraciji.

(2) Za provođenje ove registracije klub dostavlja pisanu izjavu igrača kojom potvrđuje da odustaje od prijave za drugi klub i pisanu potvrdu novog kluba za koji je igrač potpisao prijavu, da je saglasan sa izjavom igrača.

(3) Igrač koji je otišao u inostranstvo, i za kojeg je izdat međunarodni certifikat o transferu (ITC) u korist drugog saveza, a klub u inostranstvu u međuvremenu odustane od njegove registracije, može ponovo biti registrovan za klub u BiH, pod uslovom da je dostavio dokaz da nije registrovan u inostranstvu i da ispunjava uslove iz člana 22. ovog Pravilnika.

(4) Ukoliko je igrač dobio ispisnicu i brisan je iz evidencije registrovanih igrača pa odustane od namjere da se prijavi za drugi klub, može se vratiti u prethodni klub, a imat će pravo nastupa po prethodnoj registraciji pod uslovom da je savez koji je izdao brisovnicu poništio brisanje igrača u toku registracionog perioda.

VIII ZAŠTITA MALOLJETNIH IGRAČA

Član 56.

(1) Međunarodni transferi igrača dozvoljeni su samo ako igrač ima više od 18 (osamnaest) godina.

(2) Primjenjuje se narednih pet izuzetaka od ovog pravila:

- a) Igračevi roditelji sele u zemlju u kojoj se nalazi sjedište novog klub iz razloga koji nisu vezani za nogomet/fudbal;
- b) Transfer se odvija na teritoriji Evropske Unije (EU) ili Evropskog Ekonomskog Područja (EEA) ili između dva saveza unutar iste zemlje, a igrač ima između 16 (šesnaest) i 18 (osamnaest) godina. U ovom slučaju novi klub mora ispuniti sljedeće minimalne obaveze:
 1. Igraču obezbijediti odgovarajuće nogometno/fudbalsko obrazovanje i/ili trening u skladu s najvišim državnim standardima;
 2. Igraču, pored nogometnog/fudbalskog obrazovanja, garantovati akademsko i/ili školsko i/ili stručno školsko obrazovanje i/ili obuku, koji će igraču omogućiti da ostvari karijeru izvan nogometa/fudbala ako prestane da se bavi profesionalnim nogometom/fudbalom;
 3. Napraviti sve potrebne aranžmane kako bi se osiguralo da se o igraču brine na najbolji mogući način (optimalan životni standard kod porodice domaćina ili u klupskom smještaju, imenovanje mentora u klubu, itd.);
 4. Prilikom registracije takvog igrača relevantnom savezu obezbijediti

dokaz da ispunjava gore navedene uslove.

- c) Igrač ne živi dalje od 50 km od državne granice, a sjedište kluba za koji igrač želi da se registruje u susjednom nacionalnom savezu je udaljen 50 km od iste granice. Maksimalna udaljenost između mjesta prebivališta igrača i sjedišta kluba ne smije biti veća od 100 km. U tim slučajevima igrač ne smije promijeniti svoje prebivalište, a dva relevantna nacionalna saveza moraju dati svoju izričitu saglasnost za predmetni transfer.
- d) Igrač bez svojih roditelja pobjegne iz zemlje svog porijekla zbog humanitarnih razloga, naročito vezanih za ugrožavanje njegovog života ili slobode na osnovu rase, religije, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj skupini, ili političkog uvjerenja, te mu je stoga barem privremeno dopušteno boraviti u državi ulaska.
- e) Igrač je student i bez svojih roditelja privremeno se seli u drugu državu zbog akademskih razloga da bi učestvovao u programu razmjene. Trajanje igračeve registracije za novi klub dok on navrš 18 godina, ili do kraja akademskog ili školskog programa, ne može trajati duže od jedne godine. Igračev novi klub može biti isključivo amaterski klub, bez profesionalne ekipe, ili bez pravne, finansijske ili de facto veze s profesionalnim klubom.

(3) Uslovi iz ovog člana primjenjuju se i na svakog igrača koji nije nikad ranije bio registrovan za neki klub i koji nije državljanin zemlje u kojoj želi da se registruje po prvi put te koji ne živi u pomenutoj zemlji u kontinuiranom razdoblju od najmanje pet posljednjih godina.

(4) Svaki međunarodni transfer iz stava (2) ovog člana i svaka prva registracija iz stava (3) ovog člana, kao i svaka prva registracija stranog maloljetnog igrača koji u zemlji u kojoj se želi registrovati živi najmanje pet posljednjih godina u kontinuitetu, podliježu odobrenju potkomisije imenovane u tu svrhu od Komisije za status igrača, ako predmetni maloljetnik ima najmanje 10 (deset) godina.

(5) Zahtjev za odobrenje podnosi savez koji želi registrovati igrača na zahtjev svog pridruženog kluba. Bivšem savezu daje se mogućnost da dostavi svoje očitovanje. Odobrenje potkomisije treba biti dobiveno prije podnošenja svakog zahtjeva od strane saveza za izdavanje ITCa i/ili prvu registraciju.

(6) Ako je maloljetnik mlađi od 10 (deset) godina, odgovornost je saveza koji namjerava registrovati takvog igrača na zahtjev svog pridruženog kluba, da utvrdi i osigura da igračeve okolnosti, bez ikakve sumnje, spadaju pod jednu od izuzetaka navedenih u stavu (2) ovog člana ili da se radi o pravilu o pet godina u skladu sa stavovima (3) i (4) ovog člana. Takva verifikacija treba biti obavljena prije bilo kakve registracije.

(7) U posebnim okolnostima savez može potkomisiji podnijeti pisani zahtjev putem Sistema za usklađivanje transfera (TMS) te zatražiti odluku kojom se odobrava ograničeno izuzeće za maloljetnike („LME“). LME, ako je odobreno, pod posebnim slovima i isključivo za maloljetne igrače amatere koji se registruju za isključivo amaterske klubove, oslobađa savez obaveze podnošenja formalne molbe potkomisiji za odobrenje putem TMS-a u skladu s stavom (5) i Dodatkom 1. ovog Pravilnika. U tom slučaju, prije bilo kakvog zahtjeva za izdavanje ITC-a i/ili prvu registraciju, savez treba utvrditi i osigurati da igračeve okolnosti, bez ikakve sumnje, spadaju pod jednu od primjenjivih izuzetaka iz stava (2) ovog člana ili da se radi o pravilu o pet godina u skladu sa stavovima (3) i (4) ovog člana.

(8) Disciplinska komisija NS/FS BiH će sankcionisati svako kršenje ove odredbe u skladu sa Disciplinskim pravilnikom NS/FS BiH.

(9) Pored saveza koji potkomitetu nije podnio zahtjev za saglasnost, sankcije mogu biti izrečene i prethodnom savezu za izdavanje Certifikata o međunarodnom transferu bez saglasnosti potkomiteta, kao i klubovima koji su se dogovorili o transferu maloljetnog igrača.

(10) Procedure apliciranja potkomitetu za prvu registraciju i Certifikat o međunarodnom transferu maloljetnog igrača nalaze se u Dodatku 1 ovog Pravilnika.

IX STATUS IGRAČA

Član 57.

(1) Igrači koji učestvuju u organizovanom nogometu/fudbalu su ili ameteri ili profesionalci.

(2) Klubovi su dužni sve registrovane igrače osigurati od povreda, trajnog invaliditeta i smrti, ako su isti nastali prilikom treniranja, takmičenja, putovanja na takmičenje i putovanja na treninge.

1. Igrači amateri

Član 58.

(1) Igrač amater je igrač koji za svoju nogometnu/fudbalsku djelatnost nije plaćen više nego što iznose troškovi koje je on stvarno imao, a koji su definisani članom 59. stavom (2) ovog Pravilnika.

(2) Klubovi Prvih i Drugih liga moraju imati zaključene amaterske ugovore sa igračima, a izuzetno, u slučaju saglasnosti volja objiju strana, klubovi mogu sa igračima zaključiti profesionalne ugovore.

Član 59.

(1) Ako su primanja igrača amatera veća od troškova koje nastanu za klub u zamjenu za igračevu nogometnu/fudbalsku aktivnost, takav igrač se smatra profesionalnim igračem bez obzira na vrstu ugovora, a što će nadležni organ cijjeniti u svakom konkretnom slučaju.

(2) Troškovi koje je klub dužan izmiriti igraču amateru su:

- a) troškovi puta i smještaja, kada klub odlazi na takmičenje i pripreme,
- b) troškovi pojačane ishrane,
- c) troškovi radne/sportske opreme,
- d) troškovi putovanja.

(3) Ukoliko klub i igrač ugovore stipendiranje igrača, troškovi mjesečne stipendije za školovanje igrača mogu se odrediti u maksimalnom iznosu predviđenom entitetskim pozitivnim propisima.

Član 60.

(1) Za igrače amatere koji zaključe ugovor sa klubom primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na ostale igrače amatere, kada su u pitanju registracijski periodi i druge odredbe koje se odnose na amatere.

(2) Izuzetno, igrač amater koji je zaključio ugovor s klubom ne može biti registrovan za novi klub dok mu traje ugovorna obaveza.

(3) Igrač amater može biti registrovan samo u utvrđenom registracijskom periodu, izuzev igrača koji se prvi put registruje ili igrača koji se preregistruje.

(4) Igrač koji je navršio najmanje 14 (četrnaest) godina, može zaključiti amaterski ugovor u trajanju do jedne godine, ukoliko se ugovor zaključuje u ljetnom registracijskom periodu.

(5) Amaterski ugovor se može zaključiti i tokom sezone i u tom slučaju traje do kraja tekuće sezone.

Član 61.

(1) Amaterski ugovori zaključuju se i raskidaju prema proceduri propisanoj za profesionalne ugovore, u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.

(2) Sporazumni raskidi amaterskih ugovora mogu se vršiti tokom cijelog trajanja sezone, dok je raskid amaterskih ugovora po svim drugim osnovama dozvoljen samo u registracijskim periodima.

(3) Članstvo u klubu i amaterski ugovor ne može se jednostrano raskinuti u toku takmičenja.

Član 62.

U namjeri da se zaštiti integritet takmičenja u odnosu na igrače amatere u odnosima raskida ugovora i pristupa novom klubu, primjenjivat će se odredbe kao i za profesionalne igrače.

2. Profesionalni igrači

Član 63.

(1) Profesionalni igrač je igrač koji ima ugovor o radu sa klubom, zaključen u pisanoj formi i koji je za svoju nogometnu/fudbalsku djelatnost plaćen više nego što iznose troškovi koje je on stvarno imao. Svi ostali igrači se smatraju amaterima.

(2) Klubovi Premijer lige BiH moraju zaključiti ugovore o radu igrača profesionalaca sa najmanje 11 (jedanaest) svojih igrača.

(3) Za igrače profesionalce klub je dužan da uplaćuje doprinose, koji se plaćaju na plate iz radnog odnosa, posebno doprinose za penziono - invalidsko osiguranje, a ovo pitanje predstavlja sastavni dio ugovora o radu profesionalnog igrača.

3. Zaključivanje ugovora sa profesionalnim igračima

Član 64.

Sa igračem koji je odabrao igranje nogometa/fudbala kao svoju profesiju obavezno se zaključuju ugovori o radu koji sadrže obavezne elemente propisane nacionalnim, odnosno entitetskim propisima, te propisima NS/FS BiH i FIFA Pravilnika o statusu i transferu igrača.

Član 65.

(1) Minimalna dužina trajanja ugovora je period od datuma njegovog stupanja na snagu do kraja sezone, dok je maksimalna dužina trajanja ugovora pet godina.

(2) Igrači mlađi od 18 (osamnaest) godina ne smiju potpisivati profesionalne ugovore koji traju duže od tri godine. Bilo koja klauzula koja se odnosi na duže trajanje ugovora je ništava.

(3) Klub koji namjerava zaključiti ugovor sa profesionalnim igračem o tome mora obavijestiti igračev aktuelni klub pisanim putem prije stupanja u pregovore sa profesionalnim igračem.

(4) Profesionalni igrač može zaključiti ugovor sa drugim klubom samo ako je njegov ugovor sa trenutnim klubom istekao ili ako njegov ugovor sa trenutnim klubom ističe u roku od narednih šest mjeseci. Svako kršenje ove odredbe biće kažnjeno odgovarajućim sankcijama predviđenim Disciplinskim pravilnikom NS/FS BiH.

(5) Ako igrač zaključi ugovor sa drugim klubom šest mjeseci prije isteka važećeg ugovora sa prethodnim klubom, takav ugovor se može ovjeriti i verifikovati samo nakon isteka ili raskida važećeg ugovora po bilo kojem osnovu, ili nakon dobijanja ITC-a za igrače koji dolaze iz inostranstva.

(6) Ako igrač namjerava potpisati novi ugovor u roku šest meseci prije isteka njegovog postojećeg ugovora, može u tom periodu potpisati samo jedan novi ugovor.

(7) Valjanost ugovora ne može biti uslovljena pozitivnim ljekarskim pregledom i/ili dobijanjem radne dozvole.

Član 66.

(1) Ugovor potpisuju igrač i predstavnik kluba.

(2) Sve vrste ugovora, izmjena i dopuna ugovora, sporazuma i sl. se potpisuju u sjedištu nadležnog registracionog saveza uz prisustvo svih zainteresovanih lica u skladu sa ovim Pravilnikom.

(3) Ugovor igrača koji nije navršio 18 (osamnaest) godina na dan potpisivanja ugovora, pored igrača, potpisuje roditelj ili staratelj, odnosno, zakonski zastupnik igrača.

(4) Ugovor se zaključuje se u tri istovjetna primjerka, od kojih jedan primjerak za igrača te po jedan primjerak za klub i nadležni registracioni savez.

(5) Ovlašteno lice nadležnog registracionog saveza će nakon pregleda urednosti ugovora, sve primjerke istog potpisati na za to predviđeno mjesto i ovjeriti pečatom nadležnog registracionog saveza.

(6) U slučaju bio kakvih naknadnih ugovaranja između igrača i kluba, obaveza kluba je

da iste dostavi nadležnom registracionom savezu u roku od (15) petnaest dana od dana njihovog potpisivanja.

(7) Nadležni organi će prilikom rješavanja sporova uzimati u obzir sva naknadna ugovaranja između kluba i igrača i kada isti nisu uredno dostavljeni nadležnom registracionom savezu, uz obavezu pokretanja disciplinskog postupka pred nadležnim disciplinskim organom protiv kluba zbog nepoštivanja obaveze iz stava (6) ovog člana.

Član 67.

(1) Potpis stavljen na ugovor ne može se jednostrano povući.

(2) Ugovor stupa na snagu danom kako su to ugovorne strane utvrdile, a ako isti nedostaje, ugovor stupa na snagu danom ovjere u nadležnom registracijskom savezu.

(3) Prednje navedeno važi i kod ostvarivanja prava po osnovu ugovora kod nadležnog organa registracionog saveza.

Član 68.

Ugovorom između igrača i kluba utvrđuju se međusobni odnosi, obaveze kluba prema igraču, obaveze igrača prema klubu i druge odredbe koje su dogovorene između kluba i igrača.

Član 69.

Datum zaključenja ugovora i vrijeme trajanja istog evidentira se u COMET informacionom sistemu.

Član 70.

Ukoliko ugovor igrača ističe na kraju sezone ili polusezone, a najkasnije do 31.12. ili 30.06. te godine, smatra se da je ugovor istekao prvog narednog dana od dana posljednje odigrane utakmice stalnog takmičenja (sezone ili polusezone).

Član 71.

Ako je u pregovore o uslovima zaključivanja ugovora uključen posrednik igrača, njegovo ime mora biti navedeno u ugovoru.

Član 72.

Odredbe u ugovoru koje su suprotne odredbama ovog Pravilnika i FIFA Pravilnika o statusu i transferu igrača smatraju se ništavim.

4. Verifikacija ugovora

Član 73.

(1) Verifikaciju ugovora, sporazuma o ustupanju igrača te svih vrsta raskida i produženja ugovora igrača i klubova Premijer lige vrši NS/FS BiH, a ostale verifikuju nadležni entitetski savezi.

(2) Po unosu ugovora u COMET informacioni sistem od strane nadležnog registracionog saveza, nadležna služba NS/FS BiH ili entitetskih saveza provjerava usklađenost ugovora sa pravnim aktima NS/FS BiH i relevantnim državnim, odnosno entitetskim propisima te isti verifikuje elektronskim putem u COMET informacionom sistemu.

(3) Verifikacija ugovora vrši se u cilju provođenja kontrole nad primjenom ovog Pravilnika od strane igrača, klubova i registracionih saveza te zaštite ugovornih strana i ne predstavlja uslov za nastup igrača.

(4) Ukoliko postoje smetnje za verifikaciju, nadležna služba NS/FS BiH ili entitetskog saveza o tome obavještava nadležni registracioni savez i klub.

(5) Klub je dužan da otkloni nedostatke na koje mu je ukazala nadležna služba NS/FS BiH ili entitetskog saveza u roku koji ne može biti duži od 30 (trideset) dana, pod prijetnjom sankcije koja je predviđena Disciplinskim pravilnikom NS/FS BiH.

5. Prestanak aktivnosti

Član 74.

(1) Profesionalni igrači koji po isteku svojih ugovora završavaju karijeru, te amateri koji prestaju da se bave nogometnom/fudbalskom aktivnosti, ostaće registrovani za svoj posljednji klub kod NS/FS BiH na period od 30 (trideset) mjeseci pod uslovom da je njihov zadnji klub registrovan u NS/FS BiH.

(2) Ovaj period počinje teći od dana kada je igrač imao svoj zadnji nastup za klub na službenoj utakmici.

6. Vraćanje amaterskog statusa

Član 75.

(1) Igrač koji je registrovan kao profesionalac ne može se ponovo registrovati kao amater dok ne prođe najmanje 30 (trideset) dana od njegove posljednje utakmice koju je odigrao kao profesionalac.

(2) Po ponovnom sticanju amaterskog statusa naknada za treniranje se ne plaća.

(3) Ukoliko se igrač ponovo registruje kao profesionalac u roku od 30 (trideset) mjeseci od vraćanja amaterskog statusa, njegov novi klub dužan je platiti naknadu za treniranje.

X ODRŽAVANJE UGOVORNE STABILNOSTI IZMEĐU PROFESIONALNIH IGRAČA I KLUBOVA

1. Poštivanje ugovora

Član 76.

(1) Izvršni odbor NS/FS BiH utvrđuje, u obliku obrazaca ugovora, minimum uslova koje ugovori moraju sadržavati.

(2) Klub i igrač mogu ugovoriti dodatne uslove u ugovorima ali ne mogu ugovarati odredbe koje bi bile nepovoljnije za igrača ili klub u odnosu na odredbe iz obrasca ugovora te će sve eventualne takve odredbe biti ništave.

(3) Ako profesionalni igrač zaključi više od jednog ugovora, koji važe u istom vremenskom periodu, a niti jedan još uvijek nije ovjeren, važi ugovor koji je prvi zaključen.

(4) Klupski pravilnici na koje se pozivaju odredbe ugovora moraju biti u saglasnosti s propisima NS/FS BiH.

Član 77.

(1) Ugovor između profesionalnog igrača i kluba prestaje po isteku vremena na koji je ugovor zaključen ili uz obostranu saglasnost.

(2) Ugovor može raskinuti bilo koja strana bez posljedica bilo koje vrste (bilo plaćanja obeštećenja ili izricanja sportskih sankcija) iz opravdanih razloga, ili opravdanih sportskih razloga.

(3) Ugovor ne može biti jednostrano raskinut bez opravdanog razloga u toku sezone, a što će nadležni organi cijeniti u svakom konkretnom slučaju.

Član 78.

(1) Profesionalni igrač koji zbog povrede ne igra, ne može se jednostrano raskinuti ugovor sve dok traje medicinska rehabilitacija. Takav igrač ostaje član kluba, a sve do isteka ugovora ima pravo na platu kao i na sva druga prava po osnovu ugovornog odnosa.

(2) Profesionalni igrač koji odbija rehabilitaciju ili redovne treninge, nema prava iz prethodnog člana.

(3) Teret dokazivanja da igrač odbija rehabilitaciju ili redovne treninge je na klubu.

Član 79.

Profesionalni igrač koji je mlađi od 18 (osamnaest) godina, može raskinuti ugovor prije isteka roka ako se registruje za inostrani klub, a mijenja mjesto boravka zbog preseljenja porodice.

2. Sporazumni raskid ugovora

Član 80.

(1) Sporazumni raskid ugovora može se vršiti tokom sezone, a registracija igrača po ovom osnovu vrši se u registracijskim periodima.

(2) Kod sporazumnog raskida profesionalnog ugovora, ugovorne strane u pisanoj formi utvrđuju međusobna prava i obaveze koja su proistekla iz prekinutog ugovora.

3. Raskid ugovora iz opravdanih razloga

Član 81.

(1) Kada postoji opravdani razlog, svaka strana može raskinuti ugovor bez posljedica bilo koje vrste (plaćanje naknade ili izricanje sportskih kazni).

(2) Opravdani razlozi za raskid ugovora od strane kluba mogu biti: odbijanje treniranja, odbijanje rehabilitacije, neodazivanje pozivu za odigravanje utakmica, kao i druge povrede radnih obaveza koje se učestalo i nakon opomena u pisanom obliku ponavljaju.

(3) Opravdani razlozi za raskid ugovora od strane igrača mogu biti: neisplaćivanje plate, neisplaćivanje drugih naknada, neplaćanje doprinosa za penziono – invalidsko osiguranje, kao i povrede drugih ugovorom preuzetih obaveza.

(4) U slučaju da klub nezakonito propusti isplatiti igraču najmanje dvije mjesečne plate i/ili doprinose za penziono-invalidsko osiguranje igrača sa profesionalnim ugovorom na datume njihovog dospjeća za period više od dva mjeseca ili ne osigura igrača za slučajevne povreda nakon dva mjeseca od dana zaključenja ugovora, smatrat će se da igrač ima opravdan razlog za raskid ugovora, pod uslovom da je dužnika (klub) pisanim putem upozorio o neplaćanju i dao mu rok od najmanje 15 (petnaest) dana u kojem klub dužnik treba u potpunosti ispuniti svoje obaveze.

(5) Za sva primanja igrača čija isplata ne dospijeva po mjesečnoj osnovi, u obzir se uzima proporcionalna vrijednost za dva mjeseca. Zakašnjela uplata iznosa koji je jednak iznosu za najmanje dva mjeseca također se smatra opravdanim razlogom da igrač raskine svoj ugovor, pod uslovom da on postupi na način kako je navedeno u prethodnom stavu ovog člana.

(6) Svako protupravno ponašanje jedne ugovorne strane s ciljem prisiljavanja druge ugovorne strane na raskid ugovora ili izmjene odredaba ugovora, daju toj drugoj ugovornoj strani (igraču ili klubu) pravo na raskid ugovora zbog opravdanog razloga.

(7) Opravdanost razloga za raskid ugovora cijelit će se od slučaja do slučaja, na zahtjev igrača, odnosno kluba.

Član 82.

Ukoliko igrač i klub ne mogu postići dogovor, raskid ugovora iz opravdanih razloga odobravaju komisije za status igrača nadležnog registracionog saveza u prvom stepenu, odnosno u drugom stepenu, po žalbi, Komitet za status i transfer igrača NS/FS BiH za igrače klubova Premijer lige, dok komisije za status igrača entitetskih saveza odobravaju raskid ugovora iz opravdanih razloga za igrače nižih nivoa takmičenja.

Član 83.

(1) Raskid ugovora iz opravdanih razloga, na zahtjev igrača ili kluba, ne isključuje pravo kluba da traži naknadu za treniranje, u skladu sa ovim Pravilnikom, ili odlukom Izvršnog odbora i povrat iznosa koje je igrač primio kod potpisa ugovora srazmjerno vremenu koji je preostao do isteka ugovora. Ovo se ne odnosi na plate i premije koje je igrač primao.

(2) Igrač kome je raskinut ugovor iz opravdanih razloga, može za drugi klub biti registrovan samo u registracijskom periodu.

4. Posljedice raskida ugovora bez opravdanog razloga

Član 84.

(1) Strana koja raskine ugovor bez opravdanog razloga dužna je platiti odštetu drugoj strani.

(2) Odšteta za raskid ugovora obračunavaće se uzimajući u obzir nacionalne propise, odnosno propise entiteta, specifičnost sporta, te sve druge objektivne kriterije.

(3) Kriteriji iz prethodnog stava posebno uključuju platu i druge beneficije koje se duguju igraču prema postojećem ugovoru i/ili novom ugovoru, sporazumu i sl., preostalo vrijeme trajanja ugovora a najviše do pet godina, honorare i troškove koje je platio ili imao prethodni klub (amortizovane tokom trajanja ugovora) kao i da li to kršenje ugovora pada u zaštićenom periodu, kao i ostala pravila navedena u FIFA-inom Pravilniku o statusu i transferu igrača.

(4) Pravo na odštetu ne može se prenositi na treću stranu.

(5) Ako se od profesionalnog igrača traži da plati odštetu, taj profesionalni igrač i njegov novi klub će biti solidarno i pojedinačno odgovorni za njeno plaćanje. Iznos se može definisati ugovorom ili sporazumom između strana.

(6) Pored obaveze plaćanja odštete, biće izrečene i sportske sankcije igraču za kojeg se utvrdi da je raskinuo ugovor tokom zaštićenog perioda.

(7) Sportske sankcije iz prethodnog stava izricat će se na način kako je utvrđeno u odredbama Disciplinskog pravilnika NS/FS BiH.

(8) Disciplinske mjere mogu biti izrečene i izvan zaštićenog perioda zbog nepravovremenog obavještanja o raskidu ugovora u roku od 15 (petnaest) dana od zadnje utakmice u sezoni (uključujući državne kupove) kluba za koji je igrač registrovan.

(9) Zaštićeni period ponovo počinje teći kada prilikom obnavljanja ugovora bude produženo trajanje prethodnog ugovora.

(10) Pretpostavlja se, osim ako se utvrdi suprotno, da je bilo koji klub koji potpiše ugovor sa profesionalnim igračem a koji je svoj ugovor raskinuo bez opravdanog razloga, naveo tog profesionalca da prekrši ugovor. Takvom klubu će biti zabranjeno da registruje bilo kojeg novog igrača, bilo u državi ili međunarodno, u trajanju od dva registracijska perioda.

(11) Biće sankcionisana svaka osoba koja je dužna poštovati Statut i propise NS/FS BiH (službena lica kluba, posrednici igrača, igrači, itd.) koja se ponaša na način kojim navodi na raskid ugovora između igrača profesionalca i kluba u cilju olakšavanja transfera igrača.

5. Raskid ugovora iz sportski opravdanih razloga

Član 85.

(1) Igrač profesionalac koji je tokom sezone nastupao na manje od 10% službenih utakmica koji je izveo njegov klub može prijevremeno raskinuti ugovor na osnovu sportski opravdanog razloga. Prilikom ocjenjivanja takvog slučaja, treba pažljivo razmotriti igračevu situaciju.

(2) Postojanje sportski opravdanog razloga se utvrđuje od slučaja do slučaja. U takvom slučaju ne izriču se sportske sankcije, iako se može izreći plaćanje odštete, a klub ima pravo tražiti da mu igrač vrati ugovorene iznose koje je primio srazmjerno vremenu koje je raskinuo ugovor prije isteka.

(3) Profesionalni igrač može raskinuti svoj ugovor iz sportski opravdanih razloga samo u roku od 15 (petnaest) dana nakon posljednje službene utakmice u sezoni u kojoj su nastupili uslovi za raskid ugovora po ovom osnovu.

Član 86.

(1) Raskid ugovora iz sportski opravdanih razloga odobravaju komisije za status igrača nadležnih registracionih saveza u prvom stepenu, odnosno po žalbi, u drugom stepenu, Komitet za status igrača NS/FS BiH za igrače klubova Premijer lige, a komisije za status igrača entitetskih saveza za igrače nižih nivoa takmičenja.

(2) Raskid ugovora po ovom osnovu ne isključuje pravo kluba na naknadu za treniranje, u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.

(3) Igrač kome je raskinut ugovor iz sportski opravdanih razloga, može za drugi klub biti registrovan samo u registracijskom periodu.

6. Jednostrani raskid ugovora

Član 87.

(1) U slučaju da klub jednostrano raskine ugovor bez opravdanog razloga dužan je igraču ispuniti sve ugovorne obaveze do kraja isteka ugovora.

(2) U ovaj iznos uključene su plate i druga ugovorna davanja koja bi igrač imao da je ostao član kluba.

(3) Klub koji je isplatio igraču odštetu za jednostrani raskid ugovora ima pravo na naknadu za treniranje igrača, ukoliko igrač potpiše profesionalni ugovor sa drugim klubom. Pored obaveze plaćanja odštete, biće izrečene i sportske sankcije svakom klubu za koji se utvrdi da je raskinuo ugovor ili navodio igrača da raskine ugovor tokom zaštićenog perioda.

(4) Jednostrani raskid bez opravdanog razloga ili bez sportski opravdanog razloga nakon zaštićenog perioda neće dovesti do sportskih sankcija, osim u slučaju iz člana 100. stava (1), a u vezi sa članom 101. ovog Pravilnika.

Član 88.

U slučaju da igrač jednostrano raskine ugovor obavezan je klubu vratiti, odnosno isplatiti iznos naknade koji je primio prilikom zaključenja ugovora. Takav igrač ne može promijeniti klub dok mu ne istekne predmetni ugovor.

Član 89.

Kod jednostranog raskida ugovora od strane igrača, klub ima pravo na odštetu ali i naknadu za treniranje igrača u skladu sa ovim Pravilnikom ili u skladu sa odlukom Izvršnog odbora NS/FS BiH odnosno u skladu sa ugovorom zaključenim između igrača i kluba, ako je ovo pitanje regulisano ugovorom.

Član 90.

Klubovi mogu sa profesionalnim igračima u ugovoru utvrditi naknade odnosno odštete za raskide ugovora po raznim osnovima.

7. Zaštićeno razdoblje

Član 91.

(1) Ne može se raskinuti ugovor igraču koji je proveo u klubu tri cjelokupne sezone ili tri godine, u zavisnosti šta prvo nastupi, nakon zaključenja ugovora između kluba i igrača, ako je ugovor zaključen prije 28. rođendana igrača profesionalca, odnosno razdoblje od dvije cjelokupne sezone ili dvije godine, u zavisnosti šta prvo nastupi, nakon zaključenja ugovora između kluba i igrača, ako je takav ugovor zaključen nakon 28. rođendana profesionalca. Prethodno pomenuti periodi smatraju se zaštićenim razdobljem.

(2) Izuzetno, ugovor u smislu ovog člana može se raskinuti ako igrač odbija da izvršava ugovorne obaveze, odnosno odbija da trenira ili igra bez opravdanog razloga, što je klub dužan dokazati.

8. Dospjele novčane obaveze kluba

Član 92.

(1) Klubovi moraju ispunjavati svoje novčane obaveze prema igračima i drugim klubovima u skladu sa uslovima utvrđenim u ugovorima, aneksima ili sporazumima potpisanim s igračima i klubovima, kao i novčane obaveze nastale na osnovu ugovora o transferima.

(2) Da bi se smatralo da klub ima dospjelih obaveza u smislu ovog člana, povjerilac (igrač ili klub) mora pisanim putem upozoriti dužnika (klub) o neplaćanju i dati mu rok od najmanje 10 (deset) dana u kojem klub treba ispuniti svoje novčane obaveze.

(3) Klub za kojeg se utvrdi da je zakasnio s plaćanjem dospjele obaveze više od 30 (trideset) dana bez *prima facie* ugovorne osnove, može biti kažnjen u skladu sa Disciplinskim pravilnikom NS/FS BiH.

(4) Odredbe vezane za raskid ugovora zbog neisplate dospjelih novčanih obaveza se ne odnose na ovaj član i predstavljaju posebnu tačku 3. poglavlja X (Raskid ugovora iz opravdanih razloga).

(5) Odredbe o vrsti kazni za klub koji kasni s ispunjavanjem obaveza iz stava 1. ovog člana utvrđene su Disciplinskim pravilnikom NS/FS BiH.

9. Posebne privremene odredbe vezane za posljedice pandemije COVID-19

Član 93.

Ako ugovor između kluba i igrača ističe sa datumom završetka takmičarske sezone utvrđenim prije nastupanja posljedica pandemije COVID-19, trajanje takvog ugovora se produžava i ističe sa novim datumom koji će biti određen kao datum završetka tekuće takmičarske sezone, ukoliko nadležni organi odluče da se takmičarska sezona nastavi.

Član 94.

U slučaju da trajanje ugovora treba započeti sa datumom koji je prije nastupanja posljedica pandemije COVID-19 bio određen kao datum početka naredne takmičarske sezone, takav početak važenja ugovora se odgađa do datuma koji će biti određen kao datum početka naredne takmičarske sezone.

Član 95.

U slučaju preklapanja sezona i/ili registracijskih perioda te ukoliko se sve strane ne dogovore drugačije, prethodnom klubu se daje prednost da tekuću takmičarsku sezonu završi sa svojim prvobitnim sastavom, kako bi se zaštitio integritet domaćeg takmičenja u kojem učestvuje prethodni klub.

Član 96.

Izuzetno od članova 93. i 94. ovog Pravilnika, svako plaćanje koje po ugovoru dopijeva prije novog datuma početka važenja ugovora treba se odgoditi do datuma koji će biti određen kao datum početka naredne takmičarske sezone ili prvog registracionog perioda.

Član 97.

(1) Jednostrane odluke o izmjenama uslova ugovora će biti priznate samo ako su donesene u skladu sa entitetskim zakonodavstvom, kada klubovi i uposlenici ne mogu postići

dogovor i ako entitetsko zakonodavstvo nije poduzelo adekvatne mjere za prevazilaženje problema uzrokovanih pandemijom COVID-19.

(2) U slučaju jednostranih odluka o izmjenama uslova ugovora, Komitet za status i transfer igrača NS/FS BiH i nadležne komisije će cijeniti da li su iste donesene u dobroj namjeri te da li su razumne i proporcionalne. Prilikom procjene da li je odluka razumna, Komitet za status i transfer igrača NS/FS BiH i nadležne komisije će razmotriti da li je klub pokušao postići međusobni dogovor sa svojim uposlenicima, ekonomsku situaciju kluba, proporcionalnost bilo kakvih izmjena i dopuna ugovora, neto prihod uposlenika nakon izmjene i dopune ugovora te da li se odluka odnosila na čitavu ekipu ili samo na određene uposlenike.

Član 98.

(1) Igrač profesionalac ima pravo biti registrovan i izvan registracijskog perioda ukoliko mu je ugovor raskinut zbog posljedica pandemije COVID-19, bez obzira na datum raskida ugovora.

(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana, novi klub za koji se igrač registruje izvan registracijskog perioda, dužan je podnijeti zahtjev Komitetu za status i transfer igrača NS/FS BiH za potvrdu ispunjenosti uslova i davanje odobrenja za ovakvu registraciju igrača.

10. Posebne odredbe vezane za ugovore i status igračica

Član 99.

(1) Tokom trajanja ugovora, igračica ima pravo na porodiljsko odsustvo koji se plaća u visini dvije trećine njene plate ili naknade.

(2) Ako je zakonom, kolektivnim ugovorom ili ugovorom između igračice i kluba određeno povoljnije pravo za igračicu, primjenjuju se odredbe tog pravnog akta.

Član 100.

(1) Valjanost ugovora ne može zavisiti od činjenice da je igračica trudna ili da će zatrudniti, da koristi porodiljsko odsustvo ili druga materinska prava tokom trajanja ugovora.

(2) Porodiljsko odsustvo u smislu ovog Pravilnika je razdoblje od najmanje četrnaest sedmica plaćenog odsustva koji se omogućava igračici zbog trudnoće, od čega se najmanje osam sedmica koristi nakon poroda.

(3) Ako klub jednostrano raskine ugovor jer je igračica trudna ili će zatrudniti, jer koristi porodiljsko odsustvo ili druga materinska prava, smatrat će se da je klub raskinuo ugovor bez opravdanog razloga.

(4) Pretpostavlja se, osim ako se dokaže suprotno, da je do jednostranog raskida ugovora od strane kluba tokom trudnoće ili porodiljskog odsustva došlo jer je igračica trudna ili će zatrudnjeti.

(5) Kad je ugovor raskinut iz razloga što je igračica trudna ili će zatrudnjeti, kao izuzetak od pravila koje se primjenjuje kod raskida ugovora bez opravdanog razloga, naknada koja pripada igračici izračunava se kako slijedi:

- a) u slučaju da igračica nije potpisala novi ugovor nakon raskida njenog prijašnjeg ugovora, kao opće pravilo, naknada je jednaka preostaloj vrijednosti ugovora koji je raskinut;
- b) u slučaju da je igračica potpisala novi ugovor do trenutka donošenja odluke, vrijednost novog ugovora za period koji odgovara vremenu koje je preostalo prema raskinutom ugovoru oduzima se od preostale vrijednosti ugovora koji je raskinut;
- c) pored prava iz tačaka a) i b) ovog stava, igračica ima pravo na dodatnu naknadu koja odgovara platama/naknadama za šest mjeseci prema raskinutom ugovoru.

(5) Ako relevantni kolektivni ugovori koji su zaključeni između predstavnika poslodavaca i radnika na državnom/entitetskom nivou odstupaju od načela utvrđenih u stavu (4) ovog člana, primjenjuju se odredbe tog ugovora.

Član 101.

(1) Uz obavezu plaćanja naknade, klubu za kojeg se utvrdi da je jednostrano raskinuo ugovor iz razloga što je igračica trudna ili će zatrudnjeti, jer koristi porodiljsko odsustvo ili svoja druga materinska prava, izriču se sportske sankcije i to kazna zabrane registracije novih igračica u trajanju od dva uzastopna registracijska perioda, uz mogućnost kumulativnog izricanja novčane kazne.

Član 102.

(1) Za vrijeme trajanja ugovora, igračica koja zatrudni ima pravo na sljedeće:

- a) nastaviti izvršavati ugovorne obaveze prema klubu (tj. igranje i treniranje), ako njen ljekar i neovisni medicinski stručnjak (kojeg sporazumno izaberu igračica i njen klub) potvrde da je to za nju sigurno. U tom slučaju, klub je obavezan poštovati odluku i izraditi plan za nastavak izvršavanja ugovornih obaveza igračice na siguran način, dajući prioritet zdravlju igračice i njenog nerođenog djeteta;
- b) obavljati druge odgovarajuće poslove za klub ako ljekar igračice smatra da nije sigurno da igračica nastavi sa ugovornim obavezama ili ako igračica odabere da koristiti svoje pravo na nastavak izvršavanja ugovornih obaveza. U tim slučajevima, klub je obavezan poštovati odluku igračice te zajedno s igračicom izraditi plan za njene zamjenske poslove. Igračica ima pravo primati punu pripadajuću platu ili naknadu do početka korištenja porodiljskog odsustva;
- c) samostalno utvrditi datum početka svog porodiljskog odsustva, uzimajući u obzir utvrđene minimalne periode trajanja tog odsustva. Zabranjen je i kažnjiv bilo kakav pritisak na igračicu ili prisila da koristi porodiljsko odsustvo u određenom periodu;
- d) vratiti se nogometnim/fudbalskim aktivnostima nakon završetka porodiljskog odsustva na osnovu potvrde njenog ljekara te neovisnog medicinskog stručnjaka (kojeg sporazumno izaberu igračica i njen klub) da je to za nju sigurno. U tom slučaju klub je obavezan poštovati odluku igračice, ponovo je uključiti u nogometne/fudbalske aktivnosti te osigurati odgovarajuću i kontinuiranu zdravstvenu pomoć. Igračica ima pravo primati punu pripadajuću platu/naknadu nakon povratka nogometnim/fudbalskim aktivnostima.

(2) Igračici će se pružiti mogućnost za dojenje djeteta i/ili izdavanje za vrijeme izvršavanja sportskih, odnosno, ugovornih obaveza prema klubu, a obaveza klubova je da osiguraju za to prikladnu prostoriju.

XI UTICAJ TREĆE STRANE NA KLUBOVE I VLASNIŠTVO TREĆE STRANE NAD EKONOMSKIM PRAVIMA IGRAČA

Član 103.

(1) Nijedan klub ne smije potpisati ugovor koji omogućava bilo kojem drugom klubu ili bilo kojoj trećoj strani da u pitanjima vezanim za zapošljavanje i transfere utiče na njegovu neovisnost, poslovnu politiku ili nastupe njegovih ekipa.

(2) Nijedan klub niti igrač ne mogu zaključiti ugovor s trećom stranom prema kojem treća strana ima pravo učestvovati, potpuno ili djelimično, u naknadi koja je u vezi sa budućim transferom igrača iz jednog u drugi klub, ili su joj dodijeljena bilo kakva prava povezana s budućim transferom ili naknadom za transfer.

(3) Disciplinska komisija NS/FS BiH može izreći disciplinske sankcije klubovima i igračima koji se ne pridržavaju obaveza iz ovog člana.

XII NAKNADA ZA TRENIRANJE IGRAČA

Član 104.

(1) Naknada za treniranje igrača isplatiće se klubu, odnosno klubovima kod kojih je igrač bio registrovan kao amater pri potpisu prvog profesionalnog ugovora i to na ime troškova treniranja koje su klubovi imali od 12. pa do navršene 21. godine života igrača, kada se smatra da je igrač završio treniranje i to srazmjerno vremenu provedenom u klubu, odnosno u klubovima do 21. godine života, a pod uslovom da je igrač zaključio prvi profesionalnih ugovor s klubom najkasnije u kalendarskoj godini u kojoj je napunio 23 godine života.

(2) Kada igrač potpisuje naredne profesionalne ugovore, naknada za treniranje se isplaćuje samo prethodnom klubu.

Član 105.

U skladu sa ciljevima naknade za treniranje i naknade troškova za treniranje i razvoj igrača koji su klub, odnosno klubovi, imali za razvoj igrača, a imajući u vidu da su doprinosi klubova bili različiti, ovim Pravilnikom se utvrđuju sljedeći kriteriji za izračunavanje naknade za treniranje igrača, kod potpisa prvog profesionalnog ugovora, i to kako slijedi:

a) Kategorije igrača po dobi:

- 1) igrači od navršene 12. do navršene 15. godine života,
- 2) igrači od navršene 15. do navršene 18. godine života,
- 3) igrači od navršene 18. do navršene 21. godine života.

b) Kategorije klubova u domaćim (nacionalnim) transferima:

- 1) prva kategorija: klubovi Premijer lige BiH,

- 2) druga kategorija: klubovi Prve lige NS F BiH i Prve lige FS RS,
 - 3) treća kategorija: klubovi druge lige,
 - 4) četvrta kategorija: klubovi opštinskih, kantonalnih/županijskih i područnih liga – ostali klubovi.
- c) Kategorije klubova u međunarodnim (internacionalnim) transferima, u skladu sa kategorizacijom FIFA-e:
- 1) treća kategorija: klubovi Premijer lige BiH;
 - 2) četvrta kategorija: ostali klubovi.

Član 106.

(1) Izvršni odbor NS/FS BiH određuje visinu naknada za treniranje po osnovu godina života i po osnovu kategorije kluba, a u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.

(2) Naknada u smislu ovog Pravilnika se izračunava na godine, mjesece i dane koliko je igrač proveo u klubu, u periodu od početka kalendarske godine u kojoj je napunio 12 godina, pa do kraja kalendarske godine u kojoj je napunio 21 godinu života, po principu koji je utvrđen odlukom Izvršnog odbora NS/FS BiH o naknadama za treniranje igrača.

Član 107.

(1) Izvršni odbor NS/FS BiH, u odluci o visini naknade, a u smislu odredbi ovog Pravilnika, utvrđuje naknadu u rasponima po pojedinim elementima iz Pravilnika.

(2) Kada igrač potpiše profesionalni ugovor sa klubom Premijer lige BiH, pravo na naknadu za treniranje igrača u prvom stepenu utvrđuje nadležni organ registracionog saveza kluba sa kojim je igrač potpisao ugovor, a u drugom stepenu Komitet za status igrača NS/FS BiH.

(3) Kada igrač potpiše profesionalni ugovor sa klubom nižeg stepena takmičenja, pravo na naknadu za treniranje igrača u prvom stepenu utvrđuje nadležni organ registracionog saveza kluba sa kojim je igrač potpisao ugovor, a u drugom stepenu komisije za status igrača entitetskih saveza.

Član 108.

(1) Visina naknade utvrđena u skladu sa ovim Pravilnikom uvećava se za procenat utvrđen odlukom Izvršnog odbora za igrače koji su nastupali u reprezentativnim selekcijama NS/FS BiH.

(2) Novi klub plaća utvrđeni iznos najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana igračeve registracije.

Član 109.

Zahtjev za naknadu za treniranje klub podnosi najkasnije u roku od dvije godine od dana potpisivanja ugovora između igrača i novog kluba.

Član 110.

(1) Ukoliko je nemoguće utvrditi vezu između igrača i bilo kojeg od klubova koji su ga trenirali ili ukoliko se ti klubovi ne jave u roku od dvije godine od dana registracije igrača za klub koji je u obavezi isplatiti solidarni doprinos, naknada se plaća savezu (savezima) kluba (klubova) u kojem (kojima) je igrač bio treniran.

(2) Savez (savezi) ima pravo predmetnu naknadu potraživati u roku od šest mjeseci nakon proteka roka od dvije godine od dana registracije igrača.

Član 111.

(1) Kada je igrač amater prešao u drugi klub bez da je promijenio status, njegov bivši klub nema pravo na naknadu.

(2) Ukoliko igrač profesionalac stekne amaterski status, naknada za treniranje i razvoj se ne plaća.

(3) U slučaju da se igrač ponovno registruje kao profesionalac u roku od 30 (trideset) mjeseci od ponovnog sticanja amaterskog statusa, njegov novi klub plaća naknadu za treniranje i razvoj u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.

(4) Izuzetno, na naknadu za treniranje i razvoj nema pravo onaj klub koji jednostranom izjavom bez opravdanog razloga raskine ugovor s igračem ili ako je nadležno tijelo za rješavanje sporova raskinulo ugovor na štetu kluba.

(5) Neplaćanje naknade za razvoj i treniranje igrača koji prelazi iz kluba u klub, ne utiče na pravo igrača da pristupi drugom klubu i da se za njega registruje po odredbama ovog Pravilnika.

(6) Odredbe ovog Pravilnika važe samo u slučaju domaćih transfera, odnosno kada igrač zaključi ugovor o radu sa klubom koji je član NS/FS BiH. Za sve međunarodne transfere igrača, direktno se primjenjuju odredbe FIFA Pravilnika o statusu i transferu igrača.

XIII MEHANIZAM SOLIDARNOSTI

1. Solidarni doprinos

Član 112.

(1) Ukoliko igrač profesionalac izvrši transfer u toku trajanja ugovora, iznos od 5% bilo koje naknade, izuzimajući naknadu za treniranje plaćene predhodnom klubu, odbiće se od ukupnog iznosa ove naknade i novi klub će ga preraspodijeliti, kao solidarni doprinos klubu/klubovima koji su godinama bili uključeni u treniranje i obrazovanje igrača. Ovaj doprinos solidarnosti će odražavati broj godina (izračunato proporcionalno ako se radi o manje od jedne godine) u kojima je bio registrovan kod relevantnog kluba/klubova, između sezona svog 12. i 21. rođendana, prema kategorizaciji FIFA-e.

(2) Iznos po osnovu solidarnosti se isplaćuje neovisno od isplata naknada za treniranje, a obaveza traje tokom svih ugovora koje igrač potpisuje.

(3) Klubu kojem se isplaćuje naknada, odnosno obeštećenje, ne isplaćuje se iznos po osnovu solidarnosti.

(4) Posebne odredbe vezane za obračunavanje solidarnog doprinosa detaljno su navedene u odredbama Dodatka 3 ovog Pravilnika.

XIV RJEŠAVANJE SPOROVA

1. Sporovi u vezi sa registracijom igrača

Član 113.

(1) Protiv svake registracije može se izjaviti pisani prigovor nadležnom savezu za registraciju, odnosno nadležnoj komisiji za status i transfer igrača.

(2) Prigovor mogu izjaviti svi članovi i sve organizacije NS/FS BiH.

(3) Prigovor ne utiče na parvo nastupa igrača sve do donošenja pravosnažne odluke nadležnog organa.

Član 114.

(1) Rok za izjavu prigovora je osam dana, računajući od dana objave registracije u odgovarajućem službenom glasniku.

(2) Uz prigovor se dostavlja i dokaz o uplati takse.

(3) Pri ocjeni blagovremenosti prigovora u obzir se uzima datum preporučene pisma – poštanskog žiga, ili dan neposrednog uručenja.

(4) Ukoliko prigovor nije podnesen u blagovremenom roku ili nije taksiran, registracija ostaje na snazi.

Član 115.

(1) Nadležna komisija za status i transfer dužna je odluku o prigovoru donijeti u roku od osam dana po prijemu žalbe. Odluka po prigovoru dostavlja se zainteresovanim stranama u pisanoj formi sa obrazloženjem.

(2) Ukoliko nadležna komisija ne postupi u smislu prethodnog stava smatrat će se da je prigovor odbijen.

Član 116.

(1) Na odluku donesenu po prigovoru na registraciju, ili ako odluka u prvom stepenu nije donesena u propisanom roku, nezadovoljna strana ima pravo uložiti žalbu drugostepenom organu u roku od osam dana od prijema odluke donesene po prigovoru, odnosno od dana kada je trebala biti donesena odluka prvostepenog organa.

(2) Drugostepeni organ po žalbi odluku donosi u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema žalbe.

(3) Za igrače profesionalce, kao i za igrače amatere za sporove po registracijama kao drugostepeni organ nadležna je komisija za status i transfer igrača entiteta, a ako se radi o spornom odnosu po registraciji klubova iz različitih entiteta kao drugostepeni organ nadležan je Komitet za status i transfer igrača NS/FS BiH.

Član 117.

(1) Registracija će biti poništena ili ispravljena kada nadležna komisija za status i transfer igrača za utvrdi da je žalba osnovana.

(2) Registracija će biti poništena ako se na osnovu priloženih dokumenata utvrdi da igrač nije ispunjavao uslove za registraciju a takva registracija će se tretirati kao da nije niti postojala.

(3) Registracija će biti ispravljena ako se utvrdi da igrač ispunjava uslove za provođenje registracije ali da nije primijenjen odgovarajući član ovog Pravilnika, a igrač će imati pravo nastupa po prvobitno izvršenoj (ispravljenoj) registraciji.

(4) Odluka o poništenju, odnosno ispravci registracije objavljuje se u službenom glasniku nadležnog registracionog saveza.

Član 118.

(1) Ako dva ili više klubova podnesu dokumentaciju za registraciju istog igrača, nadležni organ za registraciju igrača igrača će izvršiti registraciju igrača za onaj klub za koji je igrač vremenski prije potpisao prijavu, a pravo nastupa teče od dana objave registracije.

(2) Ukoliko je igrač potpisao prijavu za dva ili više klubova, protiv igrača i kluba za koji je potpisao naknadnu prijavu biće preduzete disciplinske mjere prema odredbama Disciplinskog pravilnika NS/FS BiH.

2. Sporovi u vezi sa ugovorima

Član 119.

(1) Sporove koji nastaju u vezi sa ugovorima, između profesionalnih igrača i igrača amatera i klubova Premijer lige, na zahtjev ugovornih strana u prvom stepenu rješavaju komisije za status i transfer igrača nadležnog registracionog saveza, a po žalbi u drugom stepenu rješava Komitet za status i transfer igrača NS/FS BiH.

(2) Sporove koji nastaju u vezi sa ugovorima, između igrača i klubova nižih nivoa takmičenja, na zahtjev ugovornih strana u prvom stepenu rješavaju komisije za status i transfer igrača nadležnog registracionog saveza, a u drugom stepenu po žalbi, komisija za status i transfer igrača entitetskih saveza.

(3) Nadležni organi neće rješavati sporove ako su prošle više od dvije godine od događaja koji je doveo do spora. U svakom pojedinačnom slučaju bit će ispitano da li je taj rok istekao.

(4) Nadležni prvostepeni organ dužan je donijeti odluku o zahtjevu u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema zahtjeva. Odluka se dostavlja svim zainteresovanim stranama u pisanoj formi sa obrazloženjem.

(5) Protiv odluke prvostepenog organa, nezadovoljna stranka može uložiti žalbu drugostepenom organu u roku od osam dana od dana prijema prvostepene odluke.

Član 120.

(1) Ukoliko prvostepeni organ nije donio odluku po zahtjevu stranke u roku od 30 (trideset) dana po prijemu zahtjeva, nezadovoljna strana može izjaviti žalbu drugostepenom organu u roku od narednih osam dana, računajući od dana kad je trebalo biti odlučeno po podnesenoj žalbi.

(2) Drugostepeni organ je dužan donijeti odluku po žalbi u roku do 30 (trideset) dana od dana podnošenja žalbe.

(3) Prvostepena odluka postaje pravosnažna ukoliko po isteku žalbenog roka nijedna

od strana u sporu nije uložila žalbu na prvostepenu odluku ili ako su se stranke pisanim putem odrekle prava na žalbu.

(4) Odluke drugostepenog organa su konačne te protiv istih nije dopuštena žalba.

3. Sporovi po osnovu zahtjeva za isplatu naknade za treniranje igrača

Član 121.

(1) Sporove u vezi zahtjeva za isplatu naknade za treniranje igrača koji se registruju za klubove Premijer lige BiH, u prvom stepenu rješava komisija za status i transfer igrača nadležnog registracionog saveza kluba u koji je igrač prešao, a u drugom stepenu po žalbama rješava Komitet za status i transfer igrača NS/FS BiH.

(2) Sporove u vezi zahtjeva za isplatu naknade za treniranje igrača koji se registruju za klubove takmičenja nižeg ranga, u prvom stepenu rješava nadležni organ registracionog saveza kojem pripada klub u koji je igrač prešao, a u drugom stepenu komisije za status igrača entitetskih saveza.

Član 122.

Zahtjevi u prvom stepenu se rješavaju u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema zahtjeva.

Član 123.

(1) Protiv odluke prvostepenog organa nezadovoljna strana može uložiti žalbu drugostepenom organu u roku od osam dana od dana prijema prvostepene odluke.

(2) Žalbe u drugom stepenu se rješavaju u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema žalbe.

4. Zajedničke odredbe vezane za prvostepene i drugostepene postupke pred nadležnim organima

Član 124.

(1) Prije pokretanja postupka prvostepeni i drugostepeni organi utvrđuju svoju nadležnost za vođenje postupka.

(2) Ako se organ iz stava 1. ovog člana oglasi nenadležnim za vođenje postupka, obavezan je odmah, a najkasnije u roku do pet dana, predmet dostaviti nadležnom organu.

(3) Sukob nadležnosti organa rješava zajednički neposredno viši organ.

Član 125.

(1) Nadležni organ neće pokrenuti postupak, nego će svojom odlukom odbaciti prigovor, zahtjev ili žalbu zbog sljedećih razloga:

- a) Ako je prigovor, zahtjev ili žalba podnesena od neovlaštenog lica,
- b) Kad radnja opisana u prigovoru, zahtjevu ili žalbi ne predstavlja povredu odredbi ovog Pravilnika,
- c) Ako se protiv lica iz određenih razloga ne može voditi postupak,
- d) Ako nadležni organ već vodi postupak ili je donio odluku,

- e) Ako je nastupila zastara,
- f) Ako prigovor, zahtjev ili žalba nije adekvatno taksiran.

(2) Protiv odluke iz stava 1. ovog člana žalba nije dozvoljena.

Član 126.

(1) Rokovi predviđeni ovim Pravilikom ne mogu se produžavati.

(2) Rokovi u postupcima koji se vode po povredama ovog Pravilnika se računaju na sljedeći način:

- a) Ako se rok računa po danima, dan u kojem je izvršeno saopštavanje ili dostavljanje se ne računa u rok, nego se za početak roka računa prvi naredni dan.
- b) Na početak i tok roka ne utiče činjenica da su određeni dani neradni, ali ako posljednji dan roka pada u neradni dan, onda rok ističe sa protokom prvog narednog radnog dana.
- c) Kada je podnesak upućen putem pošte preporučenom pošiljkom, dan predaje pošti smatra se kao dan predaje onome kome je upućen.

(3) Ako je podnesak koji je vezan za rok, zbog neznanja ili očigledne greške podnosioca predat ili upućen nenadležnom organu prije isteka roka, pa nadležnom organu stigne poslije isteka roka, smatraće se da je na vrijeme podnesen.

Član 127.

(1) Taksa za vođenje postupka obavezno se plaća na:

- a) Sve prigovore i zahtjeve za rješavanje spornog odnosa,
- b) Žalbe podnesene protiv odluka prvostepenog organa,
- c) Zahtjev za zaštitu zakonitosti primjene Pravilnika.

(2) Visine taksi utvrđuju se odlukama izvršnih odbora registracionih i entitetskih saveza te odlukom Izvršnog odbora NS/FS BiH i objavljuju u službenim glasnicima.

Član 128.

(1) U postupcima rješavanja sporova stranama u postupku neće se priznavati posebni troškovi, izuzev troškova vještačenja i taksi za vođenje postupka.

(2) U sporovima koji se vode po zahtjevu profesionalnog igrača, pored drugih dokaza može se provesti i vještačenje putem sudskog vještaka finansijske struke. Troškove vještačenja akontativno, kao avans, plaća strana koja predlaže vještačenje, s tim što će plaćanje troškova, po okončanju postupka, predstavljati obavezu strane koja nije uspjela u sporu.

(3) Ako strana koja predlaže vještačenje akontativno ne uplati troškove vještačenja u ostavljenom roku, postupak će se obustaviti.

(4) U rješavanju sporova pred organima saveza neće se priznavati troškovi advokata niti obračunavati kamate.

Član 129.

(1) Nadležni organ na svojoj sjednici saslušava okrivljenog ili čita njegovo pisano očitovanje po prigovoru, zahtjevu ili žalbi, koje je na zahtjev nadležnog organa okrivljeni dužan dostaviti u roku od sedam dana od dana prijema poziva za dostavljanje očitovanja.

(2) Ukoliko okrivljeni ne dostavi pisano očitovanje po prigovoru, zahtjevu ili žalbi u roku iz stava (1) ovog člana, smatraće se da je saslušan.

Član 130.

(1) Teret dokazivanja je na podnosiocu prigovora, zahtjeva ili žalbe, koji je dužan da organu koji vodi postupak dostavi sva relevantna dokazna sredstva.

(2) Za dokazna sredstva prihvaćće se relevantne isprave, svjedoci, vještaci te saslušanje stranaka ili njihove pisane izjave.

(3) Okrivljeni u toku postupka ima pravo zahtijevati da mu se predoče dokazi koji ga terete za povredu odredbi ovog Pravilnika.

(4) Izuzetno, nadležni organ će pravo iz stava (3) ovog člana uskratiti ukoliko je potrebno zaštititi povjerljivost predmeta ili za pravilno vođenje postupka ili zbog efikasnosti i ekonomičnosti postupka.

(5) Okrivljeni ima pravo zahtijevati da o svom trošku prisustvuje sjednici nadležnog organa radi dodatnog obrazloženja svoga očitovanja i za tu radnju može ovlastiti branioca.

Član 131.

Prvostepeni postupak mora biti okončan donošenjem odluke u rokovima predviđenim ovim Pravilnikom, računajući od dana podnošenja prijave odnosno zahtjeva za pokretanje postupka.

Član 132.

(1) Postupak pred nadležnim organom se završava donošenjem odluke.

(2) Postupak pred nadležnim organom će se obustaviti ako se utvrdi da nema dokaza da je povreda Pravilnika počinjena.

Član 133.

(1) Drugostepeni organ će odbaciti žalbu kao neblagovremenu, nedopuštenu ili nepotpunu ako je to propustio da uradi prvostepeni organ.

(2) Rješavajući o žalbi, drugostepeni organ može odluku prvostepenog organa potvrditi, preinačiti ili ukinuti.

(3) Drugostepeni organ će odbiti žalbu i potvrditi prvostepenu odluku kada utvrdi da ne postoje razlozi zbog kojih se odluka pobija ili da nema drugih razloga zbog kojih se odluka može ukinuti ili preinačiti.

(4) Drugostepeni organ će preinačiti prvostepenu odluku ako utvrdi da je proveden postupak iako su postojali razlozi za njegovo obustavljanje, ako utvrdi da je u prvostepenom postupku činjenično stanje pravilno utvrđeno, ali da se ima donijeti drugačija odluka ili ako nađe da postoje takve povrede pravilnika koje se mogu otkloniti bez ukidanja prvostepene odluke ili da nisu uzete u obzir okolnosti koje su od uticaja na pravilno donošenje odluke ili ako okolnosti koje se uzete u obzir nisu pravilno ocjenjene, kao i kada nađe da je prvostepeni organ pogrešno ocijenio isprave i dokaze koje nije sam izveo, a odluku je zasnovao na tim dokazima.

(5) Drugostepeni organ će ukinuti prvostepenu odluku i predmet vratiti na ponovni postupak ako utvrdi da postoji povreda postupka koja je bila ili mogla biti od uticaja na zakonito rješavanje pravne stvari ili ako nađe da zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog

stanja treba provesti novi postupak.

(6) Drugostepeni organ će ukinuti prvostepenu odluku kada utvrdi da ju je donio stvarno nenadležni organ i predmet uputiti stvarno nadležnom organu.

(7) Prvostepeni organ kojem je predmet vraćen na ponovni postupak dužan je da izvede sve radnje i raspravi sva pitanja na koja je ukazao drugostepeni organ.

(8) Drugostepeni postupak mora biti okončan u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema žalbe.

(9) Za vođenje sporova pred drugostepenim organom moraju se uplatiti takse. Uz zahtjev za rješavanje spora ili žalbu mora se priložiti i dokaz o plaćenju taksi u visini koja je utvrđena odlukom Izvršnog odbora NS/FS BiH ili odlukama entitetskih saveza.

(10) Ako taksa nije plaćena, podnositelj zahtjeva će se pozvati da istu uplati u roku od 48 (četrdesetosam) sati.

(11) Ukoliko u roku propisanom prethodnim stavom podnositelj zahtjeva ne uplati taksu, zahtjev ili žalba će se odbaciti.

(12) Visinu naknade za registraciju igrača, članarine za igrače, trenere, sudije i kontrolore suđenja i dr., kao i visinu taksi za žalbe i zahtjeve za rješavanje sporova pred entitetskim i registracionim savezima određuju entitetski i registracioni savezi, s tim da se visina naknada za registraciju igrača donosi u skladu sa odlukom Izvršnom odbora NS/FS BiH.

(13) Odluke drugostepenih organa su konačne i protiv istih žalba nije dopuštena.

XV ZAHTJEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI PRIMJENE PRAVILNIKA

Član 134.

(1) Na sve vrste sporova u kojima se pojavljuju profesionalni igrač i klub koji su završeni u prvostepenom i drugostepenom postupku (odluke postale pravosnažne) nezadovoljna stranka može putem Pravnog komiteta NS/FS BiH podnijeti zahtjev Izvršnom odboru NS/FS BiH za zaštitu zakonitosti primjene ovog Pravilnika i drugih akata NS/FS BiH i akata nogometnih/fudbalskih saveza entiteta.

(2) Zahtjev se podnosi u roku od 30 (trideset) dana po prijemu drugostepene odluke.

(3) Neblagovremen, nedopušten i nepotpun zahtjev će se odbaciti.

(4) Zahtjev za zaštitu zakonitosti primjene Pravilnika kao i drugih akata NS/FS BiH ne može se podnositi gdje se kao igrač pojavljuje amater.

XVI ODREDBE O FUTSALU

Član 135.

Igrač registrovan za nogomet/fudbal može biti registrovan i za klub u futsalu.

Član 136.

(1) Igrač futsala može biti registrovan kao amater ili kao profesionalac i na istog se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika koji se odnose na profesionalce i amatere.

(2) Ako ovim Pravilnikom ili FIFA Pravilnikom o statusu i transferu igrača nije drugačije određeno za pojedine odnose, odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na klubove i igrače za futsal.

Član 137.

Za igrače futsala ne primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na registracione periode, pravo na naknadu za treniranje igrača, kao i pravo na doprinos solidarnosti. Izvršni odbor NS/FS BiH će posebno utvrditi registracijske periode za ovu kategoriju igrača.

XVII ODREDBE O ŽENSKOM NOGOMETU/FUDBALU

Član 138.

Ako ovim Pravilnikom ili FIFA Pravilnikom o statusu i transferu igrača nije drugačije određeno za pojedine odnose, odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na klubove i igrače ženskog nogometa/fudbala.

Član 139.

(1) Odredbe ovog Pravilnika o naknadi za treniranje ne primjenjuju se na ženski nogomet/fudbal.

(2) Izvršni odbor NS/FS BiH može svojom odlukom utvrditi posebne uslove u vezi naknade za treniranje igrača ženskog nogometa/fudbala.

XVIII PUŠTANJE IGRAČA ZA REPREZENTATIVNE EKIPE

Član 140.

Klubovi su obavezni puštati svoje registrovane igrače da nastupaju za reprezentativne ekipe, a u skladu sa Aneksom 1 FIFA Pravilnika o statusu i transferu igrača.

XIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 141.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju da važe odredbe Pravilnika o registracijama klubova i igrača i statusu i transferu igrača NS/FS BiH, usvojenog na sjednici Izvršnog odbora NS/FS BiH, održanoj 30.06.2020. godine.

(3) Sporovi koji su započeti, a nisu riješeni do stupanja na snagu ovog Pravilnika će se rješavati prema odredbama Pravilnika od 30.06.2020. godine.

(4) Posebne privremene odredbe vezane za posljedice pandemije COVID-19 će se revidirati u skladu sa epidemiološkom situacijom te brisati kada prestane potreba za njihovim postojanjem.

Član 142.

(1) Ugovori zaključeni prije stupanja na snagu ovog Pravilnika su važeći.

(2) Ugovori zaključeni po stupanju na snagu ovog Pravilnika, a koji su suprotni odredbama ovog Pravilnika ili su suprotni obaveznim propisima pravnog sistema BiH, odnosno entiteta, smatrat će se ništavim u dijelu u kojem su u suprotnosti sa odredbama navedenih propisa.

(3) Disciplinske sankcije u smislu ovog Pravilnika su propisane Disciplinskim pravilnikom NS/FS BiH.

(4) Sva sporna pitanja iz ovog Pravilnika će se rješavati po odredbama ovog Pravilnika, u skladu sa Statutom NS/FS BiH i Pravilnicima FIFA-e.

(5) U slučaju neusklađenosti bilo koje odredbe ovog Pravilnika i FIFA Pravilnika o statusu i transferu igrača primjenjuju se odredbe FIFA Pravilnika o statusu i transferu.

(6) Sve što nije regulisano ovim Pravilnikom, rješavat će se odlukama Izvršnog odbora u skladu sa Statutom NS/FS BiH i u skladu sa odgovarajućim Pravilnikom FIFA-e.

Član 143.

Pri tumačenju ovog Pravilnika mora se polaziti od slijedećih principa:

1. Da se ugovori moraju poštovati;
2. Načelo da u slučaju opravdanog razloga svaka strana može raskinuti ugovor bez posljedica;
3. Da profesionalci mogu raskidati ugovore iz sportski opravdanog razloga;
4. Da se ugovori ne mogu raskinuti za vrijeme trajanja sezone;
5. Da se u slučaju raskida ugovora bez opravdanog razloga plaća naknada i da takva naknada može biti regulisana ugovorom;
6. Da će se u slučaju raskida ugovora bez opravdanog razloga izreći sportske kazne strani koja je raskinula ugovor;
7. Da kod jednostranog raskida ugovora štetne posljedice snosi strana koja je ugovor raskinula;
8. Da se igraču ne može raskinuti ugovor dok traje medicinska rehabilitacija;
9. Da se obavezna naknada plaća kod transfera profesionalnih igrača dok igrač ne navršši 23 godine života;
10. Poslije navršene 23 godine života obeštećenje se plaća ako se ugovor raskida u toku njegovog trajanja, bez obzira na godine života igrača;
11. Da opravdanost raskida ugovora cijene organi NS/FS BiH, odnosno entitetski savezi, ako se igrač i klub ne mogu dogovoriti;
12. Da se odredbe o mehanizmu solidarnosti primjenjuju u skladu sa propisima FIFA-e;
13. Da odredbe ovog Pravilnika može mijenjati samo izvršni odbor NS/FS BiH.

Član 144.

Za autentično tumačenje ovog Pravilnika nadležan je Izvršni odbor NS/FS BiH, uz prethodno mišljenje Komiteta za status i transfer igrača NS/FS BiH.

PREDSJEDNIK
Vico Zeljković

Dodatak 1

PROCEDURA KOJA REGULIŠE ZAHTJEVE ZA PRVU REGISTRACIJU I MEĐUNARNODNI TRANSFER MALOLJETNIH IGRAČA

Principi

Član 1.

1. Procedura apliciranja za prvu registraciju maloljetnog igrača ili međunarodni transfer maloljetnog igrača u skladu sa članom biće vođena putem TMS-a.

Odgovornost asocijacija članica

Član 2.

1. Nadležna služba NS/FS BiH je dužna redovno provjeravati rubriku (karticu) „maloljetni igrači“ u TMS-u, a najmanje svaka tri dana, te obratiti posebnu pažnju upitima ili zahtjevima za izjašnjenja.
2. Nadležna služba NS/FS BiH će biti isključivo odgovorna za eventualne proceduralne nedostatke do kojih može doći zbog nepoštivanja stava 1. ovog člana.

Sastav potkomiteta

Član 3.

1. Potkomitet kojeg je imenovao FIFAin Komitet za status i transfer igrača činiće predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg Komiteta za status i transfer igrača sa još devet članova.
2. Potkomitet će u pravilu odluke donositi s najmanje tri člana. U hitnim slučajevima predsjedavajući ili neki član kojeg ovaj imenuje, može donositi odluke kao sudija pojedinac.

Ponašanje tokom postupka

Član 4.

1. Sve strane koje su uključene u postupak dužne su djelovati u dobroj vjeri.
2. Sve strane koje su uključene u postupak dužne su potkomitetu reći (govoriti) istinu.
3. Potkomitet može koristiti sva raspoloživa sredstva kako bi osigurao poštovanje ovih principa ponašanja. Eventualna kršenja, kao što su na primjer falsifikovani dokumenti, kažnjavaće Disciplinski komitet u skladu sa FIFAinim Disciplinskim pravilnikom.

Pokretanje postupka, podnošenje dokumenata

Član 5.

1. Zahtjev (aplikacija) za saglasnost za prvu registraciju predmetna asocijacija je dužna unijeti u TMS. Nikakvi drugačiji zahtjevi neće biti razmatrani. Aplikanti će od TMS-a dobiti potvrdu o primitku. Sva dokumenta koja su potrebna za aplikaciju moraju se dostaviti s prevodom na jedan od službenih jezika FIFA-e, u PDF formatu.
2. U zavisnosti od pojedinosti predmetnog slučaja, asocijacija koja podnese zahtjev (aplikaciju) takođe je obavezna da u TMS unese i specifične dokumente sa naredne liste:
 - Dokaz o identitetu i državljanstvu – igrač
 - Dokaz o identitetu i državljanstvu – igračevi roditelji

- Dokaz o datumu rođenja (rodni list) – igrač
- Ugovor o radu – igrač
- Ugovor o radu – igračevi roditelji
- Radna dozvola – igrač
- Radna dozvola – igračevi roditelji
- Dokaz o boravištu – igrač
- Dokaz o boravištu – igračevi roditelji
- Dokumentacija o školskoj spremi – obrazovanju
- Dokumentacija o nogometnom obrazovanju
- Dokumentacija o smještaju – zbrinjavanju
- Roditeljska saglasnost
- Dokaz o udaljenosti: pravilo 50 km
- Dokaz o saglasnosti druge asocijacije

3. Ukoliko ne bude dostavljen neki od obaveznih dokumenata, ili ako prevod ili službena potvrda ne budu dostavljeni u skladu sa članom 7., aplikant će o tome biti odgovarajuće obaviješten u okviru TMS-a. Aplikacija će biti obrađena samo ako su podneseni svi obavezni dokumenti ili ako su svi potrebni prevodi i službene potvrde korektno dostavljene u skladu sa članom 7.

4. Aplikant može uz svoj zahtjev dostaviti i bilo koji drugi dokument koji smatra neophodnim. Potkomitet može od aplikanta u svako doba tražiti dodatne dokumente.

Izjašnjenje, nepodnošenje izjašnjenja

Član 6.

1. U slučaju zahtjeva za saglasnost za međunarodni transfer, prethodna asocijacija će dobiti pristup svim dokumentima koji nisu povjerljive prirode u TMS-u i biti pozvana da putem TMS-a dostavi svoje izjašnjenje u roku od sedam dana.

2. Prethodna asocijacija također može putem TMS-a dostaviti bilo koji drugi dokument koji smatra neophodnim.

3. Ukoliko takvo izjašnjenje ne bude dostavljeno, potkomitet će odlučivati na temelju raspoložive dokumentacije.

Jezik na kojem su pisani dokumenti

Član 7.

Ukoliko neki od dokumenata nije na raspolaganju na jednom od četiri službena jezika FIFA-e, asocijacija je dužna dostaviti bilo prevod tog dokumenta na neki od četiri službena jezika FIFA-e ili službenu potvrdu predmetne asocijacije u kojoj su sumirane činjenice iz odgovarajućeg dokumenta na jednom od četiri službena jezika FIFA-e. Ukoliko asocijacija ne postupi na navedeni način to može, u skladu sa članom 5. stav 3. dovesti do situacije da potkomitet ne uzme u obzir predmetni dokument.

Rokovi

Član 8.

1. Rokovi će biti određivani putem TMS-a i biće pravosnažni.

2. Svi podnesci moraju biti uneseni u TMS do roka koji važi za vremensku zonu predmetne asocijacije.

Saopštavanje odluka, pravni lijek

Član 9.

1. Strane će biti obaviještene o odluci potkomiteta putem TMS-a što će se smatrati pravovaljanim obavještavanjem. Takvo obavještavanje će biti pravno obavezujuće.

2. Strane će istovremeno biti informisane da imaju deset dana od obavještenja u kojem roku mogu tražiti, u pisanom obliku, osnov za donošenje predmetne odluke, te ukoliko propuste da to učine, odluka će stupiti na snagu. Ukoliko neka strana zatraži osnov na kojem je donosena odluka, odluka s obrazloženjem će biti saopštena stranama u punoj pisanoj formi. Rok za podnošenje žalbe počinje teći nakon dostavljanja (saopštavanja) obrazložene odluke.

Dodatak 2

SISTEM USKLAĐIVANJA TRANSFERA (TMS)

Djelokrug

Član 1.

1. Sistem usklađivanja transfera kreiran je da osigura kako bi organi specifični za nogomet imali na raspolaganju više detalja o međunarodnim transferima igrača. To će povećati nivo transparentnosti pojedinačnih transakcija što će zauzvrat unaprijediti kredibilitet i položaj cijelog sistema transfera.
2. TMS je kreiran da napravi jasnu distinkciju između raznih plaćanja u vezi međunarodnih transfera igrača. Sve takve isplate moraju biti unesene u ovaj sistem jer je to jedini način da se postigne transparentnost u vezi praćenja novca koji je u opticaju vezano za te transfere. Istovremeno, ovaj sistem će takođe osigurati da se radi o stvarnom igraču koji je imao transfer a ne o nekom fiktivnom igraču koji se koristi za pranje novca.
3. TMS pomaže u zaštiti maloljetnih igrača. Ukoliko se maloljetni igrač prvi put registruje kao neko ko nije državaljanin te zemlje ili je predmet međunarodnog transfera, potrebna je saglasnost potkomiteta kojeg u tu svrhu imenuje Komitet za status i transfer igrača. Zahtjev za saglasnost asocijacije koja želi registrovati igrača i kasniji postupak odlučivanja vode se putem TMS-a.
4. TMS je aplikacija zasnovana na internetu putem koje se kreira (izdaje) elektronski Certifikat o međunarodnom transferu igrača (ITC). U okviru djelokruga ovog Dodatka relevantni postupak koji se odvija putem TMSa u potpunosti zamjenjuje izdavanje ITCa u papirnom formatu.
5. Korištenje TMSa je obavezan korak za sve međunarodne igrača u okviru „velikog“ nogometa („eleven-a-side“), te svaka registracija takvog igrača bez korištenja TMSa smatrat će se nepravovaljanom. U narednim članovima ovog Dodatka termin „igrač“ će se isključivo odnositi na sve igrače koji igraju „veliki“ nogomet („eleven-aside“).

Sistem

Član 2.

1. TMS asocijacijama i klubovima obezbjeđuje sistem podataka zasnovan na internetu koji je kreiran za vođenje i usklađivanje međunarodnih transfera.
2. Zavisno od vrste transfera, potrebno je unijeti razne informacije.
3. U slučaju međunarodnog transfera gdje nije potpisan ugovor o transferu, involvirani klubovi su dužni, neovisno jedan od drugog, nakon što ugovor bude potpisan, u TMS dostaviti informacije i unijeti određene dokumente koji se odnose na transfere. Postupak se zatim prenosi na asocijacije za izdavanje elektronskog ITCa
4. U slučaju međunarodnog transfera gdje je potpisan ugovor o transferu, involvirani klubovi su dužni, neovisno jedan od drugog, nakon što ugovor bude potpisan, u TMS dostaviti informacije i unijeti određene dokumente koji se odnose na transfere. Informacije svakog kluba pojedinačno se ocjenjuju u pogledu toga da li se njihove najvažnije poante slažu sa podacima koje je dostavio drugi klub.

5. U slučaju iz prethodnog stava ovog člana, postupak se prenosi na asocijacije samo za izdavanje elektronskog ITCa nakon što se postigne dogovor na nivou klubova.

Korisnici **Član 3.**

1. Svi korisnici su dužni djelovati u dobroj vjeri.
2. Svi korisnici su dužni svakodnevno u redovnim razmacima provjeravati TMS i naročitu pažnju posvećivati eventualnim upitima ili zahtjevima za izjašnjenje.
3. Korisnici su odgovorni za obezbjeđenje sve opreme koja je neophodna za ispunjavanje njihovih obaveza.

3.1. Klubovi

1. Klubovi su odgovorni za unošenje i verifikovanje uputstava o transferu u TMS i, gdje je to slučaj, dužni su se pobrinuti da se tražene informacije slažu. Ovo se odnosi i na unošenje traženih dokumenata.
2. Klubovi su odgovorni osigurati odgovarajuću obuku i nou-hau (know-how) kako bi mogli ispuniti svoje obaveze. U tom smislu, klubovi su dužni imenovati TMS menadžere koji su obučeni za rad na TMSu. TMS administratori i relevantna vruća linija mogu im pomagati u pogledu svih tehničkih pitanja, ukoliko bude potrebno.

3.2. Asocijacije

1. Asocijacije su odgovorne za vođenje podataka o svojoj sezoni i registraciji kao i podataka o svojim klubovima (uključujući naročito kategorizaciju klubova u vezi sa obeštećenjem za treniranje) i o zastupnicima. Pored toga, one su odgovorne za vođenje postupka izdavanja elektronskog ITCa i, gdje je to slučaj, za potvrđivanje ispisivanja njihovih igrača iz tih asocijacija.
2. Asocijacije su odgovorne osigurati odgovarajuću obuku i nou-hau (know-how) kako bi mogle ispuniti svoje obaveze. U tom smislu, asocijacije su dužne imenovati TMS menadžere koji su obučeni za rad na TMSu. TMS administratori i relevantna vruća linija mogu im pomagati u pogledu svih tehničkih pitanja, ukoliko bude potrebno.

3.3. Generalni sekretarijat FIFAE

Razna nadležna odjeljenja unutar Generalnog sekretarijata FIFAE odgovorna su za:

- a) unošenje relevantnih sportskih sankcija i rješavanja eventualnih prigovora na kršenja pravilnika;
- b) unošenje relevantnih disciplinskih sankcija;
- c) unošenje suspenzija asocijacija.

3.4. TMS administratori

TMS administratori su odgovorni za upravljanje pristupom korisnika.

Obaveze klubova

Član 4.

1. Klubovi su dužni za međunarodne transfere koristiti TMS.
2. Klubovi su obavezni da unose uputstva o transferima unoseći minimalno obavezne dokumente) i obezbjeđujući naredne obavezne podatke zavisno od izabrane vrste uputstva:
 - Vrsta uputstva (Angažman; Puštanje; Razmjena; Vanugovorni Angažman)
 - Naznaka da li se za transfer plaća obeštećenje
 - Naznaka da li je igrač transferisan na bazi ustupanja, te kasnije da li se igrač vraća s ustupanja, odlazi za stalno ili se produžuje period ustupanja
 - Novi klub
 - Nova asocijacija
 - Krajnji rok za plaćanje
 - Valuta u kojoj se vrši plaćanje
 - Naznaka da li se obeštećenje za treniranje plaća u cijelom iznosu ili u ratama
 - Posrednik kluba(ova)/ako je to slučaj/ plus njegova provizija
 - Posrednik igrača (ako je to slučaj)
 - Ime, državljanstvo i datum rođenja igrača
 - Datum početka i završetka zadnjeg igračevog ugovora
 - Razlog za raskid zadnjeg igračevog ugovora
 - Datum početka i završetka novog igračevog ugovora
 - Podaci o dogovorenom sveukupnom i uslovnom obeštećenju za transfer
 - Sveukupna obeštećenja za treniranje
 - Plan izmirenja obeštećenja za treniranje, uključujući vrstu plaćanja, izvorni ili klub koji je destinacija, datum plaćanja, iznos i podaci o uslovima obeštećenja za transfer
 - Izjavu o plaćanju treće strane
 - Podaci o banci (Naziv banke ili Code banke; Broj računa ili IBAN; Adresa banke; Korisnik)
3. Klubovi su takođe obavezni obezbijediti verifikaciju unesenog uputstva o transferu.
4. Isto tako, od klubova se zahtijeva da riješe izuzetke uz učešće drugog predmetnog kluba, ako je to slučaj.
5. Procedura oko zahtjeva za ITC može početi tek nakon što klubovi ispune sve svoje obaveze u skladu sa prethodnim stavovima ovog člana.
6. Prilikom objave izvršenja plaćanja, klub koji vrši plaćanje dužan je u TMS unijeti dokaz o izvršenom prenosu sredstava.

Obaveze asocijacija

Član 5.

U pogledu Međunarodnih transfera igrača Asocijacija su dužne koristiti TMS.

5.1. Master podaci

1. Datumi početka i završetka oba registracijska (prelazna) perioda kao i sezone, moraju biti obezbijedeni najmanje 12 (dvanaest) mjeseci prije njihovog stupanja na snagu. U izuzetnim okolnostima asocijacija mogu izmijeniti ili dopuniti datume svojih registracijskih perioda (prelaznih rokova) sve do početka njihovog trajanja. Nakon što počne teći registracijski period, neće biti dozvoljene nikakve izmjene datuma. Registracijski periodi uvijek moraju biti

u skladu sa uslovima iz člana 6. stav 2. FIFA Pravilnika o statusu i transferu igrača.

2. Podaci o adresi kluba, telefonu, e-mailu i kategoriji treniranja moraju biti redovno ažurirani.

3. Podaci o licenci posrednika igrača i osiguranju moraju biti redovno ažurirani.

5.2. Podaci o transferu

1. Prilikom unošenja uputstava o transferu, klubovi su dužni navesti koji je igrač involviran u transfer. TMS sadrži pojedinosti o mnogim igračima koji su učestvovali u FIFA inim turnirima. Ukoliko se podaci o predmetnom igraču već ne nalaze u TMSu, klubovi su ih dužni unijeti kao dio uputstva o transferu. Postupak oko zahtjeva za ITC može početi tek nakon što podatke o predmetnom igraču verifikuje i potvrdi prethodna igračeva asocijacija. Prethodna asocijacija je dužna odbiti igrača ukoliko podaci o njegovom identitetu ne mogu biti u potpunosti potvrđeni.

2. Postupak oko zahtjeva za ITC će u odgovorajuće vrijeme provesti nova asocijacija.

3. Postupak oko odgovora na zahtjev za ITC će u odgovorajuće vrijeme provesti prethodna asocijacija.

4. U slučaju dobijanja ITCa, od nove asocijacije se zahtijeva da unese i potvrdi datum registracije igrača.

5. U slučaju odbijanja zahtjeva za izdavanje ITCa od nove asocijacije se zahtijeva da ili prihvati ili ospori to odbijanje, zavisno od slučaja. U slučaju privremene (privremene) registracije ili u slučaju saglasnosti sudije pojedinca za privremenu registraciju nakon što je nova asocijacija osporila odbijanje, od nove asocijacije se zahtijeva da unese i potvrdi podatke o registraciji.

5.3 Obuka u klubu

Kako bi se osiguralo da će klubovi biti u stanju ispuniti svoje obaveze u vezi s ovim Dodatkom, relevantna asocijacija je odgovorna za permanentnu obuku.

Dodatak 3

MEHANIZAM SOLIDARNOSTI

Solidarni doprinos

Član 1.

1. Ako Profesionalni igrač prelazi u drugi klub tokom trajanja ugovora, 5% od svakog obeštećenja, izuzimajući naknadu za treniranje koja se plaća Prethodnom klubu, Novi klub će odbiti od ukupnog iznosa to obeštećenje i rasporediti kao solidarni doprinos na klub(ove) koji je bio(li) uključen(i) u treniranje i obrazovanje igrača tokom godina.

2. Solidarni doprinos će odražavati broj godina (obračunat pro rata ako je to manje od jedne godine) koje je igrač bio registrovan u relevantnom klubu(ovima) između sezona kad je navršio 12 (dvanaest) i 23 (dvadeset tri) godine, kako slijedi:

- Sezona kad je navršio 12 godina: 5% (tj. 0,25% ukupnog obeštećenja)
- Sezona kad je navršio 13 godina: 5% (tj. 0,25% ukupnog obeštećenja)
- Sezona kad je navršio 14 godina: 5% (tj. 0,25% ukupnog obeštećenja)
- Sezona kad je navršio 15 godina: 5% (tj. 0,25% ukupnog obeštećenja)
- Sezona kad je navršio 16 godina: 10% (tj. 0,5% ukupnog obeštećenja)
- Sezona kad je navršio 17 godina: 10% (tj. 0,5% ukupnog obeštećenja)
- Sezona kad je navršio 18 godina: 10% (tj. 0,5% ukupnog obeštećenja)
- Sezona kad je navršio 19 godina: 10% (tj. 0,5% ukupnog obeštećenja)
- Sezona kad je navršio 20 godina: 10% (tj. 0,5% ukupnog obeštećenja)
- Sezona kad je navršio 21 godina: 10% (tj. 0,5% ukupnog obeštećenja)
- Sezona kad je navršio 22 godina: 10% (tj. 0,5% ukupnog obeštećenja)
- Sezona kad je navršio 23 godina: 10% (tj. 0,5% ukupnog obeštećenja)

Postupak plaćanja

Član 2.

1. Novi klub je dužan platiti solidarni doprinos klubu(ovima) koji je(su) trenirao(li) igrača u skladu sa gornjim odredbama najkasnije 30 (trideset) dana nakon registracije igrača ili, u slučaju kontingentnog plaćanja (u ratama), 30 (trideset) dana nakon datuma svakog takvog plaćanja.

2. Dužnost je novog kluba da obračuna iznos solidarnog doprinosa i da ga rasporedi u skladu sa istorijatom igračeve karijere iz igračevog pasoša. Igrač je po potrebi dužan pomoći Novom klubu u izvršenju ove obaveze.

3. Ukoliko se u roku od 24 (dvadeset četiri) mjeseca od transfera igrača ne može utvrditi spona tog Profesionalca sa nekim od klubova koji su ga trenirali, solidarni doprinos treba platiti Asocijaciji(ama) države(a) gdje je Profesionalni igrač trenirao. Ovaj solidarni doprinos će biti usmjeren u programe razvoja omladinskog nogometa/fudbala u predmetnoj Asocijaciji(ama).

4. Disciplinska komisija može izreći disciplinske mjere klubovima koji ne poštuju svoje obaveze propisane ovim Dodatkom.